

conFINSA d.o.o.

Finansije, računovodstvo, revizija i konsalting
Cеровac bb, 74 260 Tešanj

„ENKER“ *Tvornica svjećica i industrijske keramike
d.d. Tešanj*

**FINANSIJSKI IZVJEŠTAJI I MIŠLJENJE NEOVISNOG REVIZORA
ZA GODINU ZAVRŠENU 31. DECEMBRA 2022.**

ENKER Tvornica svjećica i industrijske keramike d.d. Tešanj
Finansijski izveštaji mišljenje revizora za godinu završenu 31. decembra 2022.

(svi iznosi su izraženi u BAM, osim ako nije drugačije naznačeno)

SADRŽAJ :

Mišljenje ovlaštenog revizora.....	2-	3
Bilans uspjeha za period od 01.01.2022.-31.12.2022.godine.....		4
Bilans stanja na dan 31.12.2022.godine.....		5
Izveštaj o gotovinskim tokovima za 2022.godinu.....		6
Izveštaj o promjenama na kapitalu za 2022.godinu.....		7
1. Opći podaci.....	8-	10
2. Cilj i obim revizije.....		11
3. Pregled značajnih računovodstvenih politika.....		11
3.1.Osnova za sastavljanje finansijskih izvještaja.....		11
3.2.Usporedni podaci.....		14
3.3.Preračunavanje stranih valuta.....		14
3.4.Priznavanje prihoda/rashoda.....		15
3.5.Nekretnine,postrojenja i oprema.....		15
3.6.Zalihe.....		16
3.7.Potraživanja od kupaca.....		16
3.8.Gotovina i ekvivalenti gotovine.....		16
3.9.Kapital.....		16
3.10.Obaveze prema dobavljačima i ostale obaveze.....		16
3.11.Kompenzacije.....		17
3.12.Primanja zaposlenih.....		17
3.13.Potencijalne obaveze.....		17
3.14.Događaji nakon datuma bilansa stanja.....		17
3.15.Ključne računovodstvene procjene i prosuđivanja.....		17
3.16.Ključne računovodstvene procjene i pretpostavke.....		18
4. Napomene uz finansijske izvještaje.....	17-	24

IZJAVA DIREKTORA

Direktor Društva je odgovoran da se za svaku finansijsku godinu pripreme finansijski izvještaji u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja (MSFI) koje je objavio Odbor za međunarodne računovodstvene standarde, koji pružaju istinit i fer pregled stanja u Društvu kao i njegove rezultate poslovanja za navedeno razdoblje.

Odgovornosti direktora pri izradi finansijskih izvještaja obuhvataju sljedeće:

- Odabir i dosljednu primjenu odgovarajućih računovodstvenih politika
- Davanje opravdanih i razboritih prosudbi i procjena
- Postupanje u skladu s važećim računovodstvenim standardima, uz objavu i obrazloženje svih materijalno značajnih odstupanja u finansijskim izvještajima i
- Sastavljanje finansijskih izvještaja pod pretpostavkom vremenske neograničenosti poslovanja, osim ako pretpostavka da će Društvo nastaviti poslovanje nije primjerena.

Direktor je odgovoran za vođenje odgovarajućih računovodstvenih evidencija, koje u svakom trenutku s opravdanom tačnošću prikazuju finansijski položaj Društva. Također, Direktor je dužan pobrinuti se da finansijski izvještaji budu u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji Federacije Bosne i Hercegovine. Pored toga, Direktor je odgovoran za čuvanje imovine Društva te za poduzimanje opravdanih koraka za sprečavanje i otkrivanje prevare i drugih nepravilnosti.



„ENKER“ Tvornica svjećica i industrijske keramike d.d. Tešanj

Tešanj, maj 2023. godine

Izvještaj neovisnog revizora

Dioničarima „ENKER“ Tvornica svjećica i industrijske keramike d.d. Tešanj

Mišljenje

Obavili smo reviziju finansijskih izvještaja „ENKER“ Tvornica svjećica i industrijske keramike d.d. Tešanj (u daljem tekstu „Društvo“) koji se sastoji od bilansa stanja na dan 31. decembra 2022. godine i pripadajućeg bilansa uspjeha, izvještaja o novčanim tokovima i izvještaja o promjenama na kapitalu za godinu završenu na taj dan, kao i pregled značajnih računovodstvenih politika i ostalih napomena.

Prema našem mišljenju, priloženi finansijski izvještaji fer prezentiraju, u svim značajnim odrednicama, finansijski položaj Društva na dan 31.12.2022. godine i njegovu finansijsku uspješnost te njegove novčane tokove za završenu godinu u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja(MSFI-ima).

Osnova za mišljenje

Obavili smo našu reviziju u skladu sa Međunarodnim revizijskim standardima(MrevS-ima).Naša odgovornost prema tim standardima su detaljnije opisane u našem izvješću u odjeljku o revizorovim odgovornostima za reviziju finansijskih izvještaja. Neovisni smo od Društva u skladu s Kodeksom etike za profesionalne računovođe Odbora za međunarodne standarde etike za računovođe (IESBA Kodeksom) kao i u skladu s etičkim zahtjevima koji su relevantni za našu reviziju finansijskih izvještaja i ispunili smo naše ostale etičke odgovornosti u skladu sa tim zahtjevima i IESBA Kodeksom.Vjerujemo da je revizorski dokaz koji smo pribavili dovoljan i adekvatan kao osnov za izražavanje mišljenja.

Ključna revizijska pitanja

Ključna revizijska pitanja su ona pitanja koja su bila, po našoj profesionalnoj prosudbi, od najveće važnosti za našu reviziju finansijskih izvještaja tekućeg razdoblja.Tim pitanjima smo se bavili u kontekstu naše revizije finansijskih izvještaja kao cjeline i pri formiranju našeg mišljenja o njima, i mi ne dajemo zasebno mišljenje o tim pitanjima.

Ključno revizorsko pitanje je vrednovanje zaliha. Zalihe su prikazane u izvještaju o finansijskom položaju po trošku ili neto nadoknadivoj vrijednosti , u zavisnosti šta je niže. Kao posljedica toga, postoji rizik da knjigovodstvena vrijednost premašuje njihovu neto nadoknadivu vrijednost.

Naše revizorske procedure su bile osmišljene da preispitaju ima li potrebe za ispravku vrijednosti zaliha i uključivale su:

- početna stanja zaliha i analiza kretanja zaliha koja imaju značajno učešće a malo kretanje tokom godine,
- razmatranje primjerenosti pretpostavki društva korištenih s aspekta ročnosti, konkurentnosti, ispravnosti i upotrebljivosti

Ostale informacije

U vezi sa našom revizijom finansijskih izvještaja, naša je odgovornost pročitati ostale informacije, i u provođenju toga, razmotriti jesu li ostale informacije značajno proturječne finansijskim izvještajima ili našim saznanjima stečenim u reviziji.Akotemeljem posla uočimo pogrešan prikaz tih ostalih informacija od nas se zahtjeva da izvijestimo tu činjenicu.U tom smislu mi nemamo nešto za izvijestiti. Godišnji izvještaj o poslovanju je usklađen sa finansijskim izvještajima za istu poslovnu godinu.

Odgovornost menadžmenta za finansijske izvještaje

Menadžment je odgovoran za sastavljanje i fer prezentaciju finansijskih izvještaja u skladu sa MSFI-ima i za one interne kontrole koje menadžment odredi da su potrebne za omogućavanje sastavljanja finansijskih izvještaja koji su bez značajnog pogrešnog prikaza uslijed prevare ili pogreške.

U sastavljanju finansijskih izvještaja, menadžment je odgovoran za procjenjivanje sposobnosti Društva da nastavi sa poslovanjem po vremenski neograničenom poslovanju, objavljivanje, ako je primjenjivo, pitanja povezanih sa vremenski neograničenim poslovanjem, osim ako menadžment ili namjerava likvidirati Društvo ili prekinuti poslovanje ili nema realne alternative nego da se to učini.

Odgovornost revizora

Naši ciljevi su steći razumno uvjerenje o tome jesu li finansijski izvještaji kao cjelina bez značajnog pogrešnog prikaza uslijed prevare ili pogreške i izdati revizorovo izvešće koje uključuje naše mišljenje. Razumno uvjerenje je viši nivo uvjerenja, ali nije garancija da će revizija obavljena u skladu s MrevS-ima uvijek otkriti značajno pogrešno prikazivanje kada ono postoji. Pogrešni prikazi mogu nastati uslijed prevare ili pogreške i smatraju se značajni ako se razumno može očekivati da, pojedinačno ili u zbiru, utiču na ekonomske odluke korisnika donijete na osnovu tih finansijskih izvještaja.

Revizija podrazumijeva primjenu procedura u cilju pribavljanja revizorskog dokaza o iznosima i objelodanjivanjima sadržanim u finansijskim izvještajima. Izbor procedura zavisi od revizorskog prosuđivanja, uključujući procjenu rizika od nastanka materijalno značajnog pogrešnog prikazivanja u finansijskim izvještajima, nastalog bilo uslijed pronevjere ili greške. Pri procjeni ovih rizika, revizor uzima u obzir interne kontrole relevantne za sastavljanje i realno i objektivno prikazivanje finansijskih izvještaja Preduzeća u cilju odabira adekvatnih revizorskih procedura u datim okolnostima, a ne za potrebe izražavanja mišljenja o djelotvornosti internih kontrola društva. Revizija takođe obuhvata ocjenu adekvatnosti primijenjenih računovodstvenih politika i prihvatljivosti računovodstvenih procjena koje je izvršio menadžment, kao i ocjenu opšte prezentacije finansijskog izvještaja.

conFINSA d.o.o. Tešanj
Cerovac bb

Direktor



Tešanj, maj/2023.godine

Halilović Sidreta, ovlašteni revizor

Halilović Sidreta dipl.oec.
OVLAŠTENI REVIZOR
Broj licence: 3040017133

ENKER Tvornica svjećica i industrijske keramike d.d. Tešanj
Finansijski izvještaji i mišljenje revizora za godinu završenu 31. decembra 2022.
(svi iznosi su izraženi u BAM, osim ako nije drugačije naznačeno)

BILANS USPJEHA

	Napomene	Stanje na dan 31.decembra 2022.	2021.
Prihodi iz ugovora s kupcima	4.1.	8.493.103	6.211.919
Prihodi iz ugovora sa povezanim stranama			14.559
Prihodi iz ugovora sa nepovezanim licima na domaćem tržištu		725.693	367.438
Prihodi iz ugovora sa nepovezanim stranama na inostranom tržištu		7.767.410	5.829.922
Ostali prihodi i dobici	4.2.	408.268	298.807
Dobici od finansijske imovine		4.782	
Prihodi od prodaje materijala, neto		7.317	7.423
Viškovi i ostala pozitivna usklađenja zaliha		594	6.188
Finansijski prihodi		49.446	41.044
Ostali prihodi i dobici		346.129	244.152
Ukupno prihodi		8.901.371	6.510.726
Poslovni rashodi	4.3.	8.645.499	7.067.259
Nabavna vrijednost prodate robe		7.758	10.527
Promjene u zalihama gotovih proizvoda, poluproizvoda i proizvodnje u toku, neto		434.081	0
Troškovi sirovina i materijala		1.946.088	1.238.597
Troškovi energije i goriva		889.925	539.069
Troškovi plaća i ostalih ličnih primanja		4.356.151	4.402.113
Amortizacija		427.190	427.626
Troškovi primljenih usluga		467.866	334.984
Ostali poslovni rashodi i troškovi		116.440	114.343
Ostali rashodi i gubici	4.4.	162.244	18.631
Gubici od dugoročne nefinansijske imovine		3.720	10.460
Gubici od finansijske imovine		25.126	3.807
Finansijski rashodi		78.694	4.364
Ostali rashodi i gubici		54.704	0
Ukupno rashodi		8.807.743	7.085.890
Dobit iz redovnog poslovanja prije oporezivanja	4.5.	93.628	
Gubitak iz redovnog poslovanja prije oporezivanja			575.164
Porez na dobit			
Dobit		93.628	-575.164
Ukupni rezultat		93.628	-575.164

BILANS STANJA

	Napomene	Stanje na dan 31. decembra	
		2022.	2021.
IMOVINA			
Dugoročna imovina	4.6.	7.909.799	7.558.181
Nekretnine, postrojenja i oprema		7.882.547	7.519.203
Nematerijalna imovina		17.458	17.569
Imovina s pravom korištenja			15.305
Finansijska imovina po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat		9.794	
Finansijska imovina po amortizovanom trošku			6.104
Kratkoročna imovina	4.7.	11.551.450	12.327.345
Zalihe		10.076.528	9.766.189
Potraživanja od kupaca		531.643	779.172
Ostala finansijska imovina po amortizovanom trošku		270.074	514.058
Novac i novčani ekvivalenti		596.416	1.032.833
Akontacija poreza na dobit			34.143
Ostala imovina i potraživanja, uključujući i razgraničenja		76.789	200.950
UKUPNO IMOVINA		19.461.249	19.885.526
Vanbilansna evidencija		1.100.467	456.307
UKUPNO IMOVINA I VANBILANSNA EVIDENCIJA		20.561.716	20.341.833
KAPITAL			
Vlasnički kapital		20.081.794	20.081.794
Rezerve		37.241	37.241
Dobit		93.628	
Gubitak		1.516.090	1.516.090
Kapital koji pripada vlasnicima matičnog društva		18.696.573	18.602.945
UKUPNO KAPITAL	4.8.	18.696.573	18.602.945
OBAVEZE			
Dugoročne obaveze	4.9.	7.800	9.000
Odgođeni prihod		7.800	9.000
Kratkoročne obaveze	4.10.	756.876	1.273.581
Obaveze prema dobavljačima		82.870	454.774
Obaveze po uzetim kreditima		773	213
Odgođeni prihod		6.000	0
Ostale obaveze, uključujući razgraničenje		667.233	818.594
UKUPNO OBAVEZE		764.676	1.282.581
UKUPNO KAPITAL I OBAVEZE		19.461.249	19.885.526
VANBILANSNA EVIDENCIJA	4.11.	1.100.467	456.307
UKUPNO KAPITAL, OBAVEZE I VANBILANSNA EVIDENCIJA		20.561.716	20.341.833

**IZVJEŠTAJ O GOTOVINSKIM TOKOVIMA
 INDIREKTNA METODA**

	Napomene	Stanje na dan 31. decembra	
		2022.	2021.
GOTOVINSKI TOKOVI IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
Dobit (gubitak) prije oporezivanja		93.628	575.164
Usklađenja:			
Amortizacija		427.190	427.626
(Dobit)/gubitak od otuđenja nekretnine, postrojenja i opreme, neto			10.460
(Dobit)/gubitak od otuđenja nematerijalne imovine		3.720	
Viškovi, manjkovi, otpisi i prilagođavanje vrijednosti zaliha, neto		-594	0
Prihodi od kamata i finansijskog najma priznati u bilansu uspjeha		-9.629	
Finansijski rashodi priznati u bilansu uspjeha		78.694	
Promjene u obrtnom kapitalu			
Smanjenje/ (povećanje) zaliha		-310.339	2.160.695
Smanjenje/ (povećanje) potraživanja od kupaca		247.529	222.933
Smanjenje/ (povećanje) ostale imovine i potraživanja		124.161	317.588
Smanjenje/ (povećanje) ugovorne imovine			533
Povećanje/ (smanjenje) obaveze prema dobavljačima		-371.904	240.719
Povećanje/ (smanjenje) ostalih obaveza		-772.986	-5.610.436
Povećanje/ (smanjenje) ugovornih obaveza		0	3.592
Neto gotovinski tok koji je generisan/ (korišten) u poslovnim aktivnostima		-490.530	-1.651.126
GOTOVINSKI TOK IZ ULAGAČKIH AKTIVNOSTI			
Prilivi kamata i prihod od finansijskog najma		13.474	0
Neto gotovinski tok koji je generisan/ (korišten) u ulagačkim aktivnosti		13.474	0
GOTOVINSKI TOKOVI IZ FINANSIJSKIH AKTIVNOSTI			
Priliv od uzetih kredita		1.244	0
Otplata glavnice uzetih kredita		-684	0
Ostali prilivi iz finansijskih aktivnosti		1.092	0
Neto gotovinski tok koji je generisan/ (korišten) u finasijskim aktivnostima		1.652	0
NETO POVEĆANJE/ (SMANJENJE) GOTOVINE I GOTOVINSKIH EKVIVALENATA		-475.404	-1.651.126
GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI NA POČETKU PERIODA		1.032.833	2.683.959
EFEKTI PROMJENE DEVIZNIH KURSEVA GOTOVINE I GOTOVINSKIH EKVIVALENATA		38.987	0
GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI NA KRAJU PERIODA		596.416	1.032.833

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA U KAPITALU

	Vlasnički kapital	Rezerve	Akumulirana dobit	Ukupno
STANJE 1.JANUARA				
2021.godine	20.081.794	37.241	-940.926	19.178.109
Dobit/gubitak za period			-575.164	-575.164
Ostali ukupni rezultat za period			-575.164	-575.164
Ukupni rezultat			-575.164	-575.164
STANJE 31.DECEMBRA				
2021. godine	20.081.794	37.241	-1.516.090	18.602.945
Ponovo iskazano stanje na početku perioda 01.01.2022. godine	20.081.794	37.241	-1.516.090	18.602.945
Dobit/ (gubitak) perioda			93.628	93.628
Ukupni rezultat			93.628	93.628
Drugi oblici rasporeda dobiti i pokriće gubitka				
Emisija dioničkog kapitala i drugi oblici povećanja smanjenja osnovnog kapitala				
STANJE 31.DECEMBRA				
2022.godine	20.081.794	37.241	-1.422.462	18.696.573

1. Opšti podaci

Društvo : ENKER Tvornica svjećica i industrijske keramike d.d. Tešanj, skraćeni naziv ENKER d.d. Tešanj

Sjedište : Poslovna zona Bukva broj 14, Bukva, Tešanj

Sudski registar

Rješenjem Kantonalnog suda u Zenici, broj U/I-844/04 od 01.06.2004 godine izvršen je upis usklađivanja statusa Društva sa Zakonom o privrednim društvima po izvršenoj privatizaciji i promjena firme.

Rješenjem Općinskog suda u Zenici, broj U/I-1598/05 od 23.09.2005 godine izvršen je upis smanjenja osnovnog kapitala i upis proširenja djelatnosti Društva.

Rješenjem Općinskog suda u Zenici, broj 043-0-Reg-08-002765 od 08.08.2008 godine, izvršen je upis povećanja osnovnog kapitala i upis usklađivanja djelatnosti Društva.

Rješenjem Općinskog suda u Zenici, broj 043-0-Reg-11-000746 od 01.07.2011 godine, izvršen je upis usklađivanja djelatnosti sa KD BiH 2010.

Rješenjem Općinskog suda u Zenici, broj 043-0-Reg-14-000754 od 18.06.2014 godine izvršen je upis promjena lica ovlaštenog za zastupanje.

Rješenjem Općinskog suda u Zenici, broj 043-0-Reg-18-001294 od 09.11.2018 godine izvršen je upis promjena povećanja lica ovlaštenih za zastupanje.

Rješenjem Općinskog suda u Zenici, broj 043-0-Reg-19-000250 od 13.03.2019 godine izvršen je upis promjena povećanja lica ovlaštenih za zastupanje.

Osnivanje

Odlukom o izmjenama i Rješenjem Agencije za privatizaciju Zeničko – dobojskog kantona, broj 20-03-110/04 od 22.01.2004 godine, odobren je upis izvršene privatizacije Društva. U procesu privatizacije Društvo je dana 27.03.2004 godine donijelo Statut koji je zaveden pod brojem 494/04. Imajući u vidu da je Skupština više puta donosila Odluke o izmjenama i dopunama istog, dana 15.06.2016 godine donesen je prečišćen tekst Statuta broj 8/16. Skupština je Odlukom o izmjenama i dopunom Statuta, dana 13.06.2018 godine donijela prečišćen tekst Statuta broj 08/18.

Lica ovlaštena za zastupanje subjekta upisa

Lica ovlaštena za zastupanje subjekta u unutrašnjem i vanjskotrgovinskom prometu su: Aličić Edah, izvršni direktor ekonomskih, općih i pravnih poslova organizira rad i rukovodi poslovanjem, zastupa i predstavlja Društvo i odgovara za zakonitost poslovanja, u okviru djelatnosti Sektora za koji je imenovan, u skladu sa Statutom i aktima Društva.

Fejzić Rizo, direktor Društva zastupa društvo u okviru registrovane djelatnosti u skladu sa Statutom i aktima društva.

SkulaZijad, izvršni direktor razvoja proizvoda i tehnologije organizira rad i rukovodi poslovanjem, zastupa i predstavlja Društvo i odgovara za zakonitost poslovanja, u okviru djelatnosti Sektora za koji je imenovan, u skladu sa Statutom i aktima Društva.

Osnovni kapital

Rješenjem broj 043-0-Reg-19-000250 od 13.03.2019 godine osnovni kapital Društva iznosi 20.081.794 KM – dioničari prema listi.

Uprava

Upravu čini direktor i četiri izvršna direktora.

Odlukom Nadzornog Odbora broj 033/14 od 06.06.2014 godine ,48/18 od 07.05.2018 godine za Direktora Društva je imenovan Fejzić Rizo.

Odlukom Nadzornog Odbora imenovani članovi Uprave su :

- Edhem Ferizbegović, Izvršni direktor proizvodnje
- Zijad Skula, Izvršni direktor razvoja proizvoda i tehnologija
- Enes Galijašević, Izvršni direktor upravljanja kvalitetom
- Edah Aličić, izvršni direktor

Nadzorni odbor

Odlukom Skupštine, broj 7/17 od 07.06.2017 godine, u Nadzorni odbor imenovani su :

- Aličić Adnan
- Škapur Hajrudin
- Subašić Husein

Članovi Nadzornog odbora imenovani su na period od četiri godine, počev od 19.06.2017 godine. Odlukom Nadzornog odbora ,broj 002/17 od 09.06.2017 godine , za predsjednika Nadzornog odbora imenovan je Aličić Adnan.

Odlukom 07-1-S/21 od 23.06.2021. godine razrješava se funkcije Nadzorni odbor Društva zbog isteka mandata.

Odlukom 07-2-S/21 od 23.06.2021.godine imenuju se novi članovi Nadzornog odbora :

- Aličić Adnan
- Škapur Hajrudin
- Ajan Enes

Kod Komisije za vrijednosne papire FBiH Nadzorni odbor je upisan Rješenjem broj 03/2-19-79/21 od 24.02.2022.godine

Odbor za reviziju

Skupština Društva je Odlukom o razrješenju Odbora za reviziju, broj 07/20 od 17.06.2020 godine razriješila dosadašnje članove. Odlukom o izboru i imenovanju Odbora za reviziju Društva,broj 08/20 od 17.06.2020 godine, imenovala sledeća lica :

- Nedim Ahmetagić, predsjednik
- Enes Fejzić, član
- Hadžismajlović Amina, član

Sekretar Društva

Odlukom Nadzornog Odbora ,broj 12/2017 od 31.08.2017 godine, za sekretara Društva imenovan je Agić Haris.

Ostale registracije

Uvjerenjem o poreznoj registraciji od 07.07.2011 godine Društvo je upisano pod identifikacionim brojem 4218040880003. Uvjerenjem o poreznoj registraciji od 06.07.2018 godine Društvo je upisano pod istim identifikacionim brojem.

U službi za statistiku za područje Zeničko-dobojskog kantona je prema Obavještenju o razvrstavanju pravnog lica broj 07-32.5-7363/14 od 23.06.2014 godine upisana djelatnost Društva : 29.31 - Proizvodnja električne i elektroničke opreme za motorna vozila. Obavještenjem o razvrstavanju pravnog lica broj 07-32.5-71366/18 od 09.07.2018 godine upisana je Djelatnost Društva: Proizvodnja električne i elektroničke opreme za motorna vozila. Obavještenjem o razvrstavanju pravnog lica broj 07-32.5-73725/18 od 14.09.2018 godine upisana je Djelatnost Društva : Proizvodnja ostalih tehničkih proizvoda od keramike, šifra djelatnosti KD BiH 2010: 23.44.

Uvjerenjem o registraciji obveznika indirektnih poreza je registrovan u Jedinostveni registar obveznika indirektnih poreza kao obveznik: ENKER Tvornica svjećica i industrijske keramike d.d. Tešanj, Poslovna zona Bukva broj 14, 74260 Tešanj, kome je dodjeljen identifikacioni broj: 218040880003.

Društvo vrši djelatnost proizvodnje svjećica za automobile i industrijske keramike.

Društvo je na dan 31.12.2022 godine u kadrovskoj evidenciji imalo 199 radnika.

Kvalifikaciona struktura	2022	2021
VSS	26	34
VŠS	1	2
SSS	54	62
VKV	5	6
KV/PK	106	124
NK	7	5
Ukupno:	199	233

2. Cilj i obim revizije

Cilj revizije finansijskih izvještaja je da omogući revizoru da izrazi mišljenje o tome da li su finansijski izvještaji pripremljeni u svakom značajnom pogledu u skladu sa važećom regulativom. Cilj revizije je i ocjena računovodstvenog sistema kao i ocjena sistema internih kontrola u smislu da li su prikladno postavljene za sprečavanje ili otkrivanje značajnog pogrešnog prikazivanja i da li sistem internih kontrola funkcioniše.

Revizori su obavili reviziju u skladu sa Međunarodnim revizorskim standardima koji nalažu provođenje testova knjiženja, testova postojanja, testova vlasništva i testova vrednovanja imovine i obaveza.

Razumijevanje sistema računovodstvenih i internih kontrola obavljeno je do nivoa prihvatljivosti, kao osnova za primjenu finansijskih izvještaja i za utvrđivanje provođenja odgovarajuće računovodstvene evidencije.

Obim revizije ne obuhvata sva pojedina salda i knjiženja, tako da eventualne greške i propusti, a koje ne utiču na objektivno prikazivanje finansijskih izvještaja nisu tretirani u ovom izvještaju.

Revizija uključuje ocjenu bilo koje značajne procjene Uprave pri pripremi finansijskih izvještaja, te ocjenu adekvatnosti odabranih računovodstvenih politika i dosljednost njihove primjene i prezentacije.

3. Pregled značajnih računovodstvenih politika

3.1 Osnova za sastavljanje i koncept nastavka poslovanja

Osnovne računovodstvene politike korištene u pripremanju ovih finansijskih izvještaja su navedene u nastavku. Ove politike su primjenjene na navedene godine, ukoliko drugačije nije naglašeno.

(a) Osnova za sastavljanje

Na temelju Zakona o računovodstvu i reviziji Federacije Bosne i Hercegovine, knjigovodstvo i finansijski izvještaji su pripremljeni u skladu sa Međunarodnim računovodstvenim standardima i Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja (MSFI).

Finansijski izvještaji su pripremljeni prema konceptu historijskog troška.

Finansijski izvještaji Društva su iskazani u konvertibilnim markama (BAM).

Sastavljanje finansijskih izvještaja zahtijeva primjenu izvjesnih ključnih računovodstvenih procjena. Ono, takođe, zahtijeva da Uprava koristi svoje prosuđivanje u primjeni računovodstvenih politika Društva.

(b) Koncept nastavka poslovanja

Finansijski izvještaji su sastavljeni u skladu sa konceptom nastavka poslovanja, koji podrazumijeva da će Društvo nastaviti da posluje u neograničenom periodu u predvidljivoj budućnosti.

3.2 Uporedni podaci

Uporedni podaci predstavljaju podatke iz finansijskih izvještaja Preduzeća za 2021. godinu.

3.3 Preračunavanje stranih valuta

(a) Funkcionalna i valuta prikazivanja

Stavke uključene u finansijske izvještaje Preduzeća se iskazuju korištenjem valute primarnog privrednog okruženja u kom Preduzeće posluje ("funkcionalna valuta"). Ovi finansijski izveštaji su prikazani u konvertibilnim markama ("BAM") koja predstavlja funkcionalnu valutu i valutu prikazivanja finansijskih izvještaja Preduzeća.

(b) Transakcije i stanja

Transakcije u stranoj valuti se preračunavaju u funkcionalnu valutu primjenom deviznih kurseva važećih na dan transakcije. Sredstva i obaveze u stranim valutama uglavnom su u eurima .

3.4. Priznavanje prihoda/rashoda

Prihodi po osnovu robe i usluga

Društvo priznaje prihod za prijenos dogovorene robe ili usluge kupcima u iznosu koji reflektira očekivanu naknadu.

Prihod se priznaje sukladno sljedećim osnovnim principima tj.modelu : 1.Korak: utvrditi ugovor s kupcima, 2. Korak: utvrditi zasebne obaveze prema ugovoru, 3. Korak: utvrditi naknadu transakcije, 4. Korak: dodijeliti naknadu prema obavezama ugovora, 5. Korak:priznati prihod sukladno ispunjenju obaveza isporuke.

(a) Prihodi od donacija

Vezano za sredstva , uključujući nenovčane pomoći po fer vrijednosti, priznaju se u bilansu stanja kao odloženi prihod.Iznos odloženog prihoda se priznaje kao prihod u bilansu uspjeha u toku perioda korisnog vijeka trajanja sredstva u iznosu u kojem se priznaje trošak amortizacije tog sredstva.

(b) Prihod od kamata

Prihod od kamata se priznaje na vremenski proporcionalnoj osnovi primjenom metode efektivne kamatne stope.

(c) Poslovni rashodi

Poslovni rashodi uključuju sve troškove vezane za izvršenje redovnih aktivnosti Društva.

(d) *Finansijski prihodi i rashodi*

Finansijski prihodi i rashodi obuhvataju prihode od kamata po osnovu potraživanja i plasmana kao i rashode od kamata. Troškovi pozajmljivanja terete finansijski rezultat u periodu u kojem su nastali. Troškovi pozajmljivanja koji se mogu direktno povezati sa sticanjem, izgradnjom ili izradom kvalifikovanog sredstva, a to je sredstvo koje nužno zahtjeva znatno vrijeme kako bi bilo spremno za namjeravanu upotrebu ili prodaju, se pripisuju trošku nabavke tog sredstva sve dok sredstvo većim dijelom ne bude spremno za namjeravanu upotrebu ili prodaju. Svi drugi troškovi pozajmljivanja se uključuju u dobit ili gubitak perioda u kojem su nastali. Finansijski prihodi i rashodi obuhvataju pozitivne i negativne kursne razlike nastale po osnovu preračunavanja transakcija u stranoj valuti

3.5. Nekretnine, postrojenja i oprema

Osnovna sredstava se iskazuju po nabavnoj vrijednosti umanjenoj za ispravku vrijednosti i eventualne priznate gubitke od umanjenja vrijednosti. Nabavna vrijednost uključuje fakturnu vrijednost kupljenih sredstava uvećanu za sve troškove nastale do momenta stavljanja novog sredstva u upotrebu.

Nekretnine, postrojenja i oprema imaju različit korisni vijek trajanja. Amortizacija se obračunava na osnovu korisnog vijeka trajanja svakog dijela posebno. Preduzeće koristi linearnu metodu obračuna amortizacije. U slučaju zamjene nekog od dijelova, novi dio se kapitalizuje (do iznosa koji ispunjava kriterijume priznavanja sredstva). Knjigovodstvena vrijednost zamijenjenih dijelova se rashoduje. Obračun amortizacije osnovnih sredstava nabavljenih tokom godine počinje od prvog narednog dan nakon stavljanja sredstva u upotrebu na nabavnu vrijednost sredstva.

Na svaki izvještajni datum rukovodstvo procjenjuje da li postoji indicija umanjenja vrijednosti nekretnina, postrojenja i opreme. Ukoliko takva indicija postoji, rukovodstvo procjenjuje nadoknadivu vrijednost, kao višu od neto prodajne cijene sredstva i njegove upotrebne vrijednosti. Knjigovodstvena vrijednost se smanjuje na nadoknadivu vrijednost, a razlika se priznaje kao trošak (gubitak zbog umanjenja vrijednosti) u bilansu uspjeha. Gubitak zbog umanjenja vrijednosti utvrđen prethodnih godina se stornira ukoliko su se okolnosti koje su uticale na umanjenje vrijednosti promijenile. Dobici i gubici pri otuđenju sredstava utvrđuju se poređenjem priliva sa knjigovodstvenim iznosom i iskazuju se u bilansu uspjeha.

Troškovi tekućeg održavanja se pokrivaju iz prihoda obračunskog perioda kada nastanu. Troškovi investicionog održavanja se uključuju u vrijednost sredstva onda kada je vjerovatno da će buduće ekonomske koristi za Preduzeće biti veće od prvobitno procijenjenih učinaka postojećih sredstava. Troškovi investicionog održavanja se amortizuju tokom preostalog korisnog vijeka trajanja sredstva na koje se odnose.

3.6. Zalihe

Zalihe se vrednuju po nabavnoj vrijednosti (cijeni koštanja) koja je niža od neto prodajne vrijednosti. Nabavna vrijednost – cijena koštanja obuhvata sve troškove nabavke, proizvodnje i druge troškove nastale u procesu dovođenja zaliha na sadašnju lokaciju i u sadašnje stanje.

Cijena koštanja zaliha stavki koje nisu međusobno zamjenjive, kao i proizvoda i usluganijenjenih za specijalne projekte, utvrđuje se putem jasne identifikacije njihovih pojedinačnih troškova. Neto prodajna vrijednost je procijenjena na prodajnu cijenu u redovnom toku poslovanja umanjenu za odgovarajuće troškove prodaje.

3.7. Potraživanja od kupaca i avansi

Potraživanja od kupaca i za date avanse iskazuju se u iznosima utvrđenim u računima ispostavljenim kupcima u skladu sa ugovorom, narudžbom, otpremnicom i drugim dokumentima koji su služili kao osnova za ispostavljanje računa, umanjena za ispravku vrijednosti potraživanja.

3.8. Gotovina i ekvivalenti gotovine

Gotovinski ekvivalenti i gotovina obuhvataju novac u blagajni i na računima kod banaka.

3.9. Kapital

a) Upisani vlasnički kapital

Upisani vlasnički kapital je kapital koji osnivači unose u kapital Društva prilikom osnivanja, kao i naknadne promjene vrijednosti (povećanja i smanjenja osnovnog kapitala). Upisani kapital se iskazuje u iznosu koji je upisan u sudski registar.

b) Neraspoređena dobit/gubitak ranijih godina

Neraspoređena dobit/gubitak ranijih godina predstavlja dobitke/gubitke koji su se akumulirali iz ranijih godina i nisu iskorišteni u druge svrhe.

c) Dobit ili gubitak tekuće finansijske godine

Nakon utvrđivanja finansijskog rezultata i nakon utvrđivanja obaveze za porez na dobit, ukoliko postoji, rezultat perioda se prenosi na odgovarajući konto dobitka ili gubitka tekuće finansijske godine.

3.10. Obaveze prema dobavljačima i ostale obaveze

Obaveze prema dobavljačima i ostale obaveze se iskazuju po nabavnoj vrijednosti koja predstavlja fer vrijednost cijene robe koju treba platiti u budućem periodu i primljenih usluga nezavisno od toga da li je ili nije fakturisana Društvu.

3.11. Kompenzacije

Određen dio prodaja i nabavki se izmiruje putem kompenzacija. Ovakve transakcije obično imaju formu direktnog izmirenja drugom vrstom robe ili usluga, pod uslovom da su i obaveze i potraživanja dospjela.

3.12. Primanja zaposlenih

Prema propisima koji se primjenjuju u FBiH Društvo plaća doprinose državnim fondovima za penzijsko osiguranje na obaveznoj osnovi. Kada su doprinosi uplaćeni, Društvo nema nikakvu zakonsku niti izvedenu obavezu budućeg plaćanja doprinosa ukoliko fond nema dovoljno sredstava da isplati sve beneficije zaposlenima koje se odnose na usluge zaposlenih pružane tokom tekućeg i prethodnih perioda. Više plaćeni doprinosi se priznaju kao sredstvo u iznosu koji je moguće refundirati ili u iznosu za koji se smanjuje buduće plaćanje obaveza.

3.13. Potencijalne obaveze

Potencijalne obaveze ne priznaju se u finansijskim izvještajima. One se objavljuju jedino ako mogućnost odliva resursa koji čine koristi nije daleka. Potencijalno sredstvo se ne priznaje u finansijskim izvještajima nego se objavljuje u trenutku kada postane vjerovatan priliv koristi.

(a) Banke i druge garancije

Potencijalne obaveze u pogledu bankarskih i drugih garancija i drugih pitanja nastalih u okviru redovnog poslovanja.

(b) Oporezivanje

Poreski sistem Bosne i Hercegovine je u procesu kontinuirane revizije i izmjena. Međutim, još uvek postoje različita tumačenja poreskih propisa. U različitim okolnostima, poreski organi mogu imati različite pristupe određenim pitanjima i mogu utvrditi dodatne poreske obaveze zajedno sa naknadnim zateznim kamatama i penalima. U FBiH poreski period ostaje otvoren tokom 5 godina. Rukovodstvo Društva smatra da su poreske obaveze uključene u ove finansijske izveštaje pravilno iskazane.

3.14. Događaji nakon datuma bilansa stanja

Događaji nakon datuma bilansa stanja koji pružaju dodatne informacije o stanju Društva na datum izvještaja bilansa stanja (događaji koji imaju za posljedicu usklađenja) odražavaju se u finansijskim izvještajima. Oni događaji koji nemaju za posljedicu usklađenja, objavljeni su u bilješkama uz finansijske izvještaje ako su od materijalnog značaja.

3.15. Ključne računovodstvene procjene i prosuđivanja

Računovodstvene procjene i prosuđivanja se kontinuirano vrednuju i zasnivaju se na istorijskom iskustvu i drugim faktorima, uključujući očekivanja budućih događaja za koje se vjeruje da će u datim okolnostima biti prihvatljiva.

3.16. Ključne računovodstvene procjene i pretpostavke

Društvo daje procjene i pretpostavke koje se odnose na budućnost. Odnosne računovodstvene procjene će, po definiciji, često biti jednake stvarnim rezultatima. O procjenama i pretpostavkama koje sa sobom nose rizik da će prouzrokovati materijalno značajne korekcije knjigovodstvenih iznosa sredstava i obaveza u toku naredne finansijske godine biće riječi u daljem tekstu.

Tehnološki vijek trajanja postrojenja i opreme

Rukovodstvo Društva utvrđuje procijenjeni korisni vijek trajanja i pripadajuće troškove amortizacije svojih postrojenja i opreme. Ova procjena se zasniva na projektovanom životnom ciklusu proizvoda. Taj ciklus se može značajno promjeniti usljed tehničkih inovacija i konkurentskih poteza kao reakcije na stroge industrijske cikluse. Rukovodstvo će povećati troškove amortizacije ukoliko je vijek trajanja kraći od prethodno procijenjenih rokova, ili će otpisati ili djelimično otpisati (smanjiti broj) tehnički zastarjela ili nestrateska sredstva koja se ne koriste ili su prodana.

4. Napomene uz finansijske izvještaje

4.1. Prihodi iz ugovora s kupcima

	2022	2021
<i>Prihodi iz ugovora sa povezanim stranama</i>	-	14.559
Prihod od prodaje gotovih proizvoda	-	14.559
<i>Prihodi iz ugovora sa nepovezanim stranama na domaćem tržištu</i>	725.693	367.438
Prihod od prodaje robe	7.758	10.527
Prihod od prodaje gotovih proizvoda	573.034	284.876
Prihod od pruženih usluga	144.901	72.035
<i>Prihod iz ugovora sa nepovezanim stranama na inostranom tržištu</i>	7.767.410	5.829.922
Prihodi od prodaje gotovih proizvoda	7.767.410	5.829.922
Ukupno	8.493.103	6.211.919

- Prihodi od prodaje robe iskazani su u iznosu od 7.758 KM sa 31.12.2022.godine.
- Prihodi od prodaje gotovih proizvoda ostvareni prodajom svjećica za automobile, tehničke keramike i cijevi sa 31.12.2022.godine iskazani su u iznosu 8.340.444 KM od čega:
 - prihodi od prodaje učinaka na domaćem tržištu iznose 573.034 KM
 - prihodi od prodaje učinaka na ino tržištu iznose 7.767.410 KM
- Prihodi od pruženih usluga iskazani su u iznosu od 144.901 KM a odnose se na prihode od ostvarenih internih usluga za vlastite investicije za 2022 godinu.

4.2. Ostali prihodi i dobici

	2022.	2021.
Dobici od finansijske imovine	4.782	
Prihodi od prodaje materijala, neto	7.317	7.423
Viškovi i ostala pozitivna usklađenja zaliha	594	6.188
Finansijski prihodi	49.446	41.044
Ostali prihodi i dobici	346.129	244.152
Ukupno	408.268	298.807

4.2.1. Dobici od finansijske imovine

Dobici od finansijske imovine iskazani su u iznosu od 4.782 KM.

4.2.2. Prihodi od prodaje materijala, neto

Prihodi od prodaje materijala iskazani su u iznosu od 7.317 KM.

4.2.3. Viškovi i ostala pozitivna usklađenja zaliha

Viškovi i ostala pozitivna usklađenja zaliha iskazani su u iznosu od 594 KM.

4.2.4. Finansijski prihodi

Finansijski prihodi *iskazani su u iznosu od 49.446 KM* a odnose se na prihode od kamata u iznosu od 9.629 KM i neto pozitivne kursne razlike u iznosu od 38.987 KM i ostali finansijski prihodi u iznosu od 830 KM.

4.2.5. Ostali prihodi i dobici

Ostali prihodi i dobici iskazani su u iznosu od 346.129 KM a odnose se na prihode od donacija u iznosu 1.200 KM, prihodi od subvencija u iznosu od 18.260 KM, ostali prihodi po prefakturisanim troškovima u iznosu od 293.940 KM pri čemu se radi o redovnim prihodima iskazanim na izlaznim fakturama prema kupcima i koji su trebali biti evidentirani u okviru poslovnih prihoda iz ugovora sa kupcima, ostali poslovni prihodi u iznosu od 24.117 KM i prihodi od otpisa obaveza 8.612 KM.

4.3. Poslovni rashodi

Poslovni rashodi	8.645.499	7.067.259
Nabavna vrijednost prodane robe	7.758	10.527
Promjene u zalihama gotovih proizvoda, poluproizvoda, proizvodnje u toku, neto	434.081	
Troškovi sirovina i materijala	1.946.088	1.238.597
Troškovi energije i goriva	889.925	539.069
Troškovi plaća i ostalih ličnih primanja	4.356.151	4.402.113
Amortizacija	427.190	427.626
Troškovi primljenih usluga	467.866	334.984
Ostali poslovni rashodi i troškovi	116.440	114.343

4.3.1. Nabavna vrijednost prodane robe u iznosu od 7.758 KM odnosi se na troškove prodane trgovačke robe u 2022 godini.

4.3.2. Promjene zaliha gotovih proizvoda, poluproizvoda, proizvodnje u toku iskazane su u iznosu od 434.081 KM sa 31.12.2022.godine i odnose se na povećanje vrijednosti zaliha gotovih proizvoda i proizvodnje u toku sa 31.12.2022.godine u odnosu na 31.12.2021.godine.

4.3.3. Troškovi sirovina i materijala

Troškovi sirovina i materijala u iznosu od 1.946.088 KM uključuju sljedeće stavke troškova: Troškovi materijala direktno vezani za učinke u iznosu od 1.586.699 KM, troškovi rezervnih dijelova u iznosu od 89.826 KM, troškovi sitnog inventara i htz opreme od 269.563 KM.

4.3.4. Troškovi energije i goriva

Troškovi energije i goriva iznose 889.925 KM uključuju sljedeće stavke troškova:
Troškovi električne energije iznose 318.381 KM, troškovi plina iznose 401.725 KM, troškovi goriva i maziva iznose 34.654 KM i troškovi grijanja u iznosu 135.165 KM.

4.3.5. Troškovi plaća i ostalih ličnih primanja

Troškovi plaća i ostalih ličnih primanja u iznosu od 4.356.151 KM uključuju:
troškove neto plaće, poreza na dohodak i pripadajućih doprinosa u iznosu od 3.386.828 KM, troškovi prevoza u iznosu od 93.028 KM, troškovi toplog obroka u iznosu od 418.626 KM, troškovi službenih putovanja u iznosu od 20.828 KM, izdaci za regresu u iznosu od 78.700 KM, troškovi novčane pomoći uposlenicima u iznosu 19.500 KM, ostali izdaci za uposlene u iznosu od 9.958 KM, naknada za članove nadzornog odbora i odbora za reviziju sa pripadajućim doprinosima i porezima u iznosu 21.617 KM i troškovi po ugovoru o dijelu u iznosu 156.539 KM i troškovi naknada po menadžerskom ugovoru u iznosu 119.966 KM.

4.3.6. Troškovi amortizacije

Troškovi amortizacije za 2022 godinu su obračunati za stalna sredstva koja su u upotrebi u iznosu od 427.190 KM.

4.3.7. Troškovi primljenih usluga

Troškovi primljenih usluga u iznosu od 467.866 KM uključuju:
Troškovi usluga dorade učinaka u iznosu od 27.009 KM, troškove transportnih u iznosu od 237.985 KM; troškovi održavanja u iznosu od 60.189 KM; troškovi zakupa u iznosu 29.328 KM; troškove reklame u iznosu od 9.117 KM; troškove ostalih usluga u iznosu 21.263 KM; troškovi usluga neproizvodne u iznosu 82.975 KM.

4.3.8. Ostali poslovni rashodi i usluge

Ostali poslovni rashodi i usluge u iznosu od 116.440 KM uključuju:
Troškove reprezentacije u iznosu od 8.729 KM; troškove premije osiguranja u iznosu od 4.826 KM; troškovi platnog prometa u iznosu od 26.036 KM; troškovi ptt i telefonskih usluga u iznosu od 22.099 KM; troškovi naknada u iznosu od 47.492 KM; troškovi članarina u iznosu od 2.797 KM; ostali poslovni troškovi u iznosu od 4.461 KM.

4.4. Ostali rashodi i gubici

Ostali rashodi i gubici	4.4.	162.244	18.631
Gubici od dugoročne nefinansijske imovine		3.720	10.460
Gubici od finansijske imovine		25.126	3.807
Finansijski rashodi		78.694	4.364
Ostali rashodi i gubici		54.704	6

4.4.1. Gubici od dugoročne nefinansijske imovine

Gubici od dugoročne nefinansijske imovine iznose 3.720 KM a odnose se na neto gubitke od otuđenja postrojenja, opreme i transportnih sredstava.

4.4.2. Gubici od finansijske imovine

Gubici od finansijske imovine u iznosu od 25.126 KM odnose se na otpis potraživanja.

4.4.3. Finansijski rashodi

Finansijski rashodi iskazani su u iznosu od 78.694 KM odnose se zatezne kamate u iznosu od 144 KM i odobreni rabat kupcima u iznosu od 78.550 KM. Odobreni rabat kupcima na prodaju izvršenu u tekućem periodu evidentirati u okviru klase 6.

4.4.4. Ostali rashodi i gubici

Ostali rashodi i gubici u iznosu od 54.704 KM odnose se na ostale rashodi u iznosu 37.901 KM; troškovi iz ranijih godina 14.747 KM i otpis ostalih potraživanja u iznosu 2.056 KM.

4.5. Dobit

	2022	2021
Dobit iz redovnog poslovanja prije oporezivanja	93.628	..
Gubitak iz redovnog poslovanja prije oporezivanja	-	575.164
Tekući porez na dobit	-	..
Dobit	93.628	..
Gubita	-	575.164

Društvo je u 2022 godini iskazalo dobit u bilansu uspjeha u iznosu od 93.628 KM. Obaveze po osnovu tekućeg poreza na dobit su iskazane u iznosu 0 KM tako da dobit iznosi 93.628 KM.

4.6. Stalna sredstva i dugoročni plasmani

4.6.1. Nematerijalna i materijalna stalna sredstva

Nabavna Vrijednost	Nemat. Ostalasredstva sredstva		Zemljište	Građevinski Objekti	Postrojenja i oprema	Avansi i oprema u pripremi	Ukupno
Stanje 01.01.2022.	15.305	106.704	678.487	27.014.590	67.187.539	151.617	95.154.242
Povećanje			-	207.861	724.988	779.181	1.712.030
Smanjenje		288	-	20.899	337.217	717.658	1.076.062
Stanje 31.12.2022.	15.305	106.416	678.487	27.201.552	67.575.310	213.140	95.790.210

Ispravka vrijednosti	Nematerijalna Sredstva		Zemljište	Građevinski Objekti	Postrojenja i oprema	Avansi i oprema u pripremi	Ukupno
Stanje 01.01.2022.	85.731	-	21.851.132	65.665.301	-		87.602.164
Amortizacija	3.514	-	373.838	265.030	-		642.382
Smanjenje	288	-	20.899	333.156	-		354.343
Stanje 31.12.2022.	88.957	-	22.204.071	65.597.175	-		87.890.203
Sadašnja vrijednost 31.12.2022.	15.305	17.459	678.487	4.997.481	1.978.135	213.140	7.900.007

Promjene na stalnim sredstvima u smislu povećanja odnose se na aktiviranje sredstava u 2022 godini u iznosu 932.849 KM, stavljanje u upotrebu na poziciji građevinski objekti u iznosu 207.861 KM, poziciji postrojenja i oprema u iznosu od 724.988 KM. Na poziciju postrojenja i opreme u okviru ukupnog povećanja 215.192 KM se odnosi na prenos sa vanbilansne evidencije postrojenja i opreme za koju je ukazana potreba za ponovnu upotrebu. Promjene smanjenje stalnih sredstava iznosi 358.404 KM od čega 288 KM odnosi se na poziciju nematerijalne imovine, 20.899 KM odnosi se na poziciju građevinski objekti, 337.217 KM odnosi se na smanjenje pozicije postrojenja, opreme i transportnih sredstava od čega 294.145 KM se odnosi na smanjenje opreme, 4.445 KM odnosi se na smanjenje pozicije alata i namještaja, 38.627 KM odnosi se na smanjenje pozicije transportnih sredstava. Smanjenje stalnih sredstava po elaboratu i Odlukama odnose se na ime otpisa stalnih sredstava po osnovu njihove neupotrebljivosti koja su najvećim dijelom u potpunosti amortizovana i nisu u funkciji.

Otpisana neupotrebljiva stalna sredstva se prodaju kao otpad dok se ostatak nalazi se u vlasništvu društva i ista će se otuđiti u budućem periodu.

Korištene stope za obračun amortizacije u 2022 godini su:

- Nematerijalna imovina: od 8% do 15%
- Građevinski objekti : 1 % i 3%
- Oprema, kancelarijski namještaj i alati : od 6% do 10%
- Transportna sredstva : od 8% do 10%

4.6.2. Finansijska imovina po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat

Društvo je zaključno sa 2022 godinom iskazalo finansijsku imovinu po fer vrijednosti u iznosu od 9.794 KM neto vrijednosti. Ista pozicija se odnosi na finansijsku imovinu po amortizovanom trošku.

4.7. Kratkoročna imovina

4.7.1. Zalihe

	2022	2021
Sirovine i materijal, rezervni dijelovi i sitan inventar	6.373.007	5.231.759
Proizvodnja u toku, poluproizvodi i nedov. usluge	875.847	1.272.661
Gotovi proizvodi	2.720.071	2.775.465
Dati avansi	107.603	486.304
Ukupno	11.551.450	12.327.345

- Zalihe sirovina i materijala, auto guma i sitnog inventara iskazane su u iznosu od 6.373.007 KM sa 31.12.2022.godine.
- Zalihe proizvodnje u toku, poluproizvodi i nedovršene usluge iskazane su u iznosu od 875.847 KM sa 31.12.2022 godine.
- Zalihe gotovih proizvoda iskazane su u iznosu od 2.720.071 KM sa 31.12.2022 godine.
- Dati avansi iskazani su u iznosu od 107.603 KM sa 31.12.2022.godine.

4.7.2. Potraživanja od kupaca

	2022	2021
Kupci u zemlji	531.643	779.172
Ukupno	531.643	779.172

4.7.3. Ostala finansijska imovina po amortizovanom trošku

	2022	2021
Depoziti kod banaka	-	7.053
Dati krediti	15.238	-
Obveznice	254.836	-
Ostala finansijska imovina po amortizovanom trošku	-	507.005
Ukupno	270.074	514.058

4.7.4. Novac i novčani ekvivalenti

	2022	2021
Novac i novčani ekvivalenti	596.416	1.032.833
Ukupno	596.416	1.032.833

Novac i novčani ekvivalenti su iskazana u iznosu od 596.416 KM zaključno sa 31.12.2022 godine a odnosi se novčana sredstva na računu u iznosu 596.247 KM i blagajna u iznosu 169 KM. Iznos na deviznom racunu usaglasiti.

4.7.5. Ostala imovina i potraživanja, uključujući i razgraničenje

	2022	2021
Ostala imovina i potraživanja	76.789	200.950
Ukupno	76.789	200.950

Ostala imovina i potraživanja, uključujući i razgraničenja iskazana su u iznosu od 76.789 KM i odnose se na kratkoročna potraživanja u iznosu od 23.525 KM; privremeno neodbitni porez na dodatu vrijednost u iznosu od 51.528 KM; unaprijed plaćeni rashodi u iznosu 1.736 KM.

4.8. Kapital

	2022	2021
Dionički kapital	20.081.794	20.081.794
Rezerve	37.241	37.241
Dobit	93.628	-
Gubitak ranijih godina	1.516.090	1.516.090
Ukupno	18.696.573	18.602.945

Kapital sa 31.12.2022. godine iskazan je u iznosu od 18.696.573 KM u bilansu stanja.

Dobit izvještajne godine ukupno iznosi 93.628 KM.

Gubitak ranijih godina iznosi 1.516.090 KM.

4.9. Dugoročne obaveze

	2022	2021
Odgođeni prihod	7.800	9.000
Ukupno	7.800	9.000

4.10. Kratkoročne obaveze

	2022	2021
Finansijske obaveze po amortizovanom trošku	83.643	454.987
Odgođeni prihod	6.000	
Ostale obaveze, uključujući i razgraničenja	667.233	818.594
Ukupno	756.876	1.273.581

4.10.1. Finansijske obaveze po amortizovanom trošku

Finansijske obaveze po amortizovanom trošku iskazana su u bilansu stanja sa 31.12.2022.godine u iznosu od 83.643 KM i odnose se na obaveze prema dobavljačima u iznosu 82.870 KM i ostale kratkoročne obaveze u iznosu 773 KM.

4.10.2. Odgođeni prihod

Odgođeni prihod iskazani su u bilansu stanja sa 31.12.2022.godine u iznosu od 6.000 KM.

4.10.3. Ostale obaveze, uključujući razgraničenja

Ostale obaveze iskazana su u bilansu stanja sa 31.12.2022.godine u iznosu od 667.233 KM odnose se na obaveze po osnovu plaća i pripadajućih doprinosa i poreza te ostalih naknada zaposlenih u ukupnom iznosu od 327.708 KM godine; obaveze za neto isplate i pripadajuće doprinose i poreze članova odbora, naknada po ugovoru o dijelu i menadžerskom ugovoru u iznosu od 32.183 KM; ostale obaveze u iznosu od 9.938 KM; obaveze za članarine i ostale naknade u iznosu od 3.755 KM; ukalkulisani troškovi pripadajućeg perioda u iznosu od 34.173 KM i obaveze po osnovu avansa u iznosu 259.476 KM. Obaveze po osnovu avansa trebaju biti iskazane na poziciji ugovornih obaveza.

4.11. Vanbilansna evidencija

Vanbilansna evidencija je pogresno iskazana u iznosu od 1.100.467 KM sa 31.12.2022.godine. Ista iznosi 130.215 KM a odnosi se na rashodovana stalna sredstva u iznosu 110.609 KM te ostale vanbilansne pozicije u iznosu 19.606 KM.

ENKER DU

Naziv pravnog lica

Tešanj, Poslovna zona Bukva 14

Sjedište i adresa pravnog lica

Proizvodnja ostalih tehničkih proizvoda od keramike

Djelatnost

UniCredit Bank d.d. Mostar

Naziv banke

3385502200357788

Broj računa

FINANSIJSKO-FINANCIJSKO
INFORMATIČKA
POSLOVNA JEDINICA
ISTOSJEDNA TEHNIKA

23-02-2023

23.44

Šifra djelatnosti po KDBiH 2010

090

Šifra opštine

218.....8000...

Identifikacioni broj za direktne poreze

218040880003

Identifikacioni broj za indirektne poreze

IZVJEŠTAJ O FINANSIJSKOM POLOŽAJU NA KRAJU PERIODA
(BILANS STANJA)

na dan 31.12.2022. godine

- u KM -

Redni broj	Pozicija	Bilješka	Oznaka za AOP	Od 01.01. do 31.12. tekuće godine	Od 01.01. do 31.12. prethodne godine
1	2	3	4	5	6
	IMOVINA				
A.	Dugoročna imovina (002+009+014+015+020+021+022+023+024+025+028+033+034)		001	7.909.799	7.558.181
1.	Nekretnine, postrojenja i oprema (003 do 008)		002	7.882.547	7.519.203
1.1.	Zemljište		003	678.487	678.487
1.2.	Građevinski objekti		004	4.997.480	5.166.862
1.3.	Postrojenja, oprema i namještaj		005	1.900.599	1.522.237
1.4.	Transportna sredstva		006	77.536	0
1.5.	Ostala dugoročna materijalna imovina		007	15.305	0
1.6.	Nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi		008	213.140	151.617
2.	Imovina s pravom korištenja (010 do 013)		009	0	15.305
2.1.	Zemljište		010	0	0
2.2.	Građevinski objekti		011	0	15.305
2.3.	Postrojenja i oprema		012	0	0
2.4.	Nematerijalna imovina		013	0	0
3.	Ulaganja u investicijske nekretnine		014	0	0
4.	Nematerijalna imovina (016 do 019)		015	17.458	17.569
4.1.	Kapitalizirana ulaganja u razvoj		016	0	0
4.2.	Koncesije, patenti, licence i druga prava		017	16.101	17.569
4.3.	Ostala nematerijalna imovina		018	1.357	0
4.4.	Nematerijalna imovina u pripremi		019	0	0

Kontrolni broj: 105311849

str. 1 od 4

Redni broj	Pozicija	Bilješka	Oznaka za AOP	Od 01.01. do 31.12. tekuće godine	Od 01.01. do 31.12. prethodne godine
1	2	3	4	5	6
5.	Biološka imovina		020	0	0
6.	Ulaganja u zavisne subjekte		021	0	0
7.	Ulaganja u pridružene subjekte		022	0	0
8.	Ulaganja u zajedničke poduhvate		023	0	0
9.	Goodwill		024	0	0
10.	Finansijska imovina po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat (026+027)		025	9.794	0
10.1.	Ulaganja u instrumente kapitala		026	0	0
10.2.	Obveznice, dati krediti i ostali dužnički instrumenti		027	9.794	0
11.	Finansijska imovina po amortizovanom trošku (029 do 032)		028	0	6.104
11.1.	Depoziti kod banaka		029	0	0
11.2.	Dati krediti		030	0	0
11.3.	Obveznice		031	0	0
11.4.	Ostala finansijska imovina po amortizovanom trošku		032	0	6.104
12.	Potraživanja po finansijskim najmovima		033	0	0
13.	Ostala imovina i potraživanja		034	0	0
B.	Odgodena porezna imovina		035	0	0
C.	Kratkoročna imovina (037+043+044+045+049+054+055+056+057+058+059)		036	11.551.450	12.327.345
1.	Zalihe (038 do 042)		037	10.076.528	9.766.189
1.1.	Sirovine, materijal, rezervni dijelovi i sitan inventar		038	6.373.007	5.231.759
1.2.	Proizvodnja u toku, poluproizvodi i nedovršene usluge		039	875.847	1.272.661
1.3.	Gotovi proizvodi		040	2.720.071	2.775.465
1.4.	Roba		041	0	0
1.5.	Dati avansi		042	107.603	486.304
2.	Dugoročna imovina namijenjena prodaji i imovina poslovanja koje se obustavlja		043	0	0
3.	Ugovorna imovina		044	0	0
4.	Potraživanja od kupaca (046 do 048)		045	531.643	779.172
4.1.	Kupci - povezane strane		046	0	0
4.2.	Kupci u zemlji		047	7.590	22.710
4.3.	Kupci u inostranstvu		048	524.053	756.462
5.	Ostala finansijska imovina po amortizovanom trošku (050 do 053)		049	270.074	514.058
5.1.	Depoziti kod banaka		050	0	7.053
5.2.	Dati krediti		051	15.238	0
5.3.	Obveznice		052	254.836	0
5.4.	Ostala finansijska imovina po amortizovanom trošku		053	0	507.005
6.	Potraživanja po finansijskim najmovima		054	0	0
7.	Finansijska imovina po fer vrijednosti kroz izvještaj o dobiti ili gubitku		055	0	0

redni broj	Pozicija	Bilješka	Oznaka za AOP	Od 01.01. do 31.12. tekuće godine	Od 01.01. do 31.12. prethodne godine
1	2	3	4	5	6
8.	Derivatni finansijski instrumenti		056	0	0
9.	Novci i novčani ekvivalenti (isključujući prekoračenja po bankovnim računima)		057	596.416	1.032.833
10.	Akontacije poreza na dobit		058	0	34.143
11.	Ostala imovina i potraživanja, uključujući i razgraničenja		059	76.789	200.950
D.	UKUPNO IMOVINA (001+035+036)		060	19.461.249	19.885.526
E.	VANBILANSNA EVIDENCIJA		061	1.100.467	456.307
F.	UKUPNO IMOVINA I VANBILANSNA EVIDENCIJA (060+061)		062	20.561.716	20.341.833
	KAPITAL				
1.	Vlasnički kapital (102+103+104+105+106)		101	20.081.794	20.081.794
1.1.	Dionički kapital		102	20.081.794	20.081.794
1.2.	Otkupljene vlastite dionice		103	0	0
1.3.	Udjeli članova društva sa ograničenom odgovornošću		104	0	0
1.4.	Državni kapital		105	0	0
1.5.	Ostali oblici vlasničkog kapitala		106	0	0
2.	Dionička premija		107	0	0
3.	Rezerve (109+110)		108	37.241	37.241
3.1.	Statutarne rezerve		109	37.241	0
3.2.	Ostale rezerve		110	0	37.241
4.	Revalorizacije rezerve (112+113+114)		111	0	0
4.1.	Revalorizacije rezerve za nekretnine, postrojenja i opremu		112	0	0
4.2.	Revalorizacije rezerve za finansijsku imovinu mjerenu po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat		113	0	0
4.3.	Ostale revalorizacije rezerve		114	0	0
5.	Dobit (116+117)		115	93.628	0
5.1.	Akumulirana, neraspoređena dobit iz prethodnih perioda		116	0	0
5.2.	Dobit tekućeg perioda		117	93.628	0
6.	Gubitak (119+120)		118	1.516.090	1.516.090
6.1.	Akumulirani, nepokriveni gubici iz prethodnih perioda		119	1.516.090	940.926
6.2.	Gubitak tekućeg perioda		120	0	575.164
7.	Kapital koji pripada vlasnicima matičnog društva (101+107+108+111+115-118)		121	18.696.573	18.602.945
8.	Kapital koji pripada vlasnicima manjinskih interesa		122		
A.	UKUPNO KAPITAL (121+122)		123	18.696.573	18.602.945
	OBAVEZE				
B.	Dugoročne obaveze (125+130+131+132)		124	7.800	9.000
1.	Finansijske obaveze po amortizovanom trošku (126+127+128+129)		125	0	0
1.1.	Obaveze po uzetim kreditima		126	0	0

Redni broj	Pozicija	Bilješka	Oznaka za AOP	Od 01.01. do 31.12.		Oznaka	Od 01.01. do 31.12.	
				tekuće godine	prethodne godine		tekuće godine	prethodne godine
1	2	3	4	5	6			
1.2.	Neto dobiti od otpuštanja ranije priznatih gubitaka od umanjenja vrijednosti nekretnina, postrojenja i opreme		217	0	0		0	
1.3.	Neto dobiti od otpuštanja ranije priznatih gubitaka od promjene revalorizovane vrijednosti nekretnina, postrojenja i opreme za koje nije bilo postojećih revalorizacionih rezervi		218	0	0		0	
1.4.	Neto dobiti od otuđenja ulaganja u investicijske nekretnine		219	0	0		0	
1.5.	Neto povećanja vrijednosti ulaganja u investicijske nekretnine koja se vode po fer vrijednosti		220	0	0		0	
1.6.	Neto dobiti od otpuštanja ranije priznatih gubitaka od umanjenja vrijednosti investicijskih nekretnina		221	0	0		0	
1.7.	Neto dobiti od otuđenja nematerijalne imovine		222	0	0		0	
1.8.	Neto dobiti od otpuštanja ranije priznatih gubitaka od umanjenja vrijednosti nematerijalne imovine		223	0	0		0	
1.9.	Neto dobiti od prestanka priznavanja imovine s pravom korištenja		224	0	0		0	
1.10.	Neto dobiti od otuđenja biološke imovine		225	0	0		0	
1.11.	Neto povećanja vrijednosti biološke imovine koja se vodi po fer vrijednosti		226	0	0		0	
1.12.	Neto dobiti od otpuštanja ranije priznatih gubitaka od umanjenja vrijednosti biološke imovine		227	0	0		0	
1.13.	Neto dobiti od dugoročne imovine namijenjene prodaji		228	0	0		0	
1.14.	Ostali neto dobiti od otpuštanja ranije priznatih gubitaka od umanjenja vrijednosti dugoročne nefinansijske imovine		229	0	0		0	
2.	Dobici od finansijske imovine (231 do 240)		230	4.782	0		0	
2.1.	Neto otpuštanja ranije priznatih kreditnih gubitaka od finansijske imovine po amortizovanom trošku		231	0	0		0	
2.2.	Neto otpuštanja ranije priznatih kreditnih gubitaka od finansijske imovine po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat		232	0	0		0	
2.3.	Neto dobiti od prestanka priznavanja finansijske imovine po amortizovanom trošku		233	0	0		0	
2.4.	Neto dobiti od modifikacija finansijske imovine po amortizovanom trošku koje nisu rezultirale prestankom priznavanja		234	0	0		0	
2.5.	Neto dobiti od otuđenja finansijske imovine po amortizovanom trošku		235	0	0		0	
2.6.	Neto povećanja vrijednosti finansijske imovine po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		236	0	0		0	
2.7.	Neto dobiti od otuđenja finansijske imovine po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		237	0	0		0	
2.8.	Neto dobiti od otuđenja finansijske imovine po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat		238	0	0		0	
2.9.	Neto dobiti od reklasifikacija finansijske imovine između poslovnih modela		239	0	0		0	
2.10.	Ostali neto dobiti od finansijske imovine		240	4.782	0		0	
3.	Neto otpuštanja rezervisanja		241	0	0		0	
4.	Neto dobiti od trgovanja derivatima		242	0	0		0	
5.	Prihodi od prodaje materijala, neto		243	7.317	7.423		7.423	
6.	Viškovi i ostala pozitivna usklađenja zaliha		244	594	6.188		6.188	
7.	Prihodi od dividendi		245	0	0		0	

Redni broj	Pozicija	Bilješka	Oznaka za AOP	Od 01.01. do 31.12. tekuće godine		Od 01.01. do 31.12. prethodne godine	
				5	6	5	6
1	2	3	4				
8.	Udio u dobiti pridruženog društva i zajedničkog poduhvata primijenom metode udjela		246			41.044	
9.	Finansijski prihodi (248+249+250)		247			16.607	
9.1.	Prihodi od kamata		248			23.520	
9.2.	Neto pozitivne kursne razlike		249			917	
9.3.	Ostali finansijski prihodi		250				
10.	Ostali prihodi i dobici		251			244.152	
C.	Ukupno prihodi (201+214)		252			6.510.726	
D.	Poslovni rashodi (254+255+256+257+258+262+269+270)		253			7.067.259	
1.	Nabavna vrijednost prodane robe		254			10.527	
2.	Promjene u zalihama gotovih proizvoda, poluproizvoda i proizvodnje u toku, neto (+) / (-)		255			0	
3.	Troškovi sirovina i materijala		256			1.238.597	
4.	Troškovi energije i goriva		257			539.069	
5.	Troškovi plaća i ostalih ličnih primanja (259 do 261)		258			4.402.113	
5.1.	Bruto plaće zaposlenih		259			3.054.256	
5.2.	Ostale naknade zaposlenih		260			1.127.030	
5.3.	Troškovi ostalih angažovanih fizičkih lica, uključujući članove odbora		261			220.827	
6.	Amortizacija (263 do 268)		262			427.626	
6.1.	Nekretnine, postrojenja i oprema		263			427.626	
6.2.	Investicijske nekretnine		264			0	
6.3.	Imovina s pravom korištenja		265			0	
6.4.	Nematerijalna imovina		266			0	
6.5.	Biološka imovina		267			0	
6.6.	Ostala dugoročna imovina po osnovu ugovora sa kupcima		268			0	
7.	Troškovi primljenih usluga		269			334.984	
8.	Ostali poslovni rashodi i troškovi		270			114.343	
E.	Ostali rashodi i gubici (272+287+298+299+300+301+302+303+304+308)		271			18.631	
1.	Gubici od dugoročne nefinansijske imovine (273 do 286)		272			10.460	
1.1.	Neto gubici od otuđenja nekretnina, postrojenja i opreme		273			0	
1.2.	Neto gubici od umanjenja vrijednosti nekretnina, postrojenja i opreme		274			0	
1.3.	Neto gubici od promjene revalorizovane vrijednosti nekretnina, postrojenja i opreme za koje nema postojećih revalorizacionih rezervi		275			0	
1.4.	Neto gubici od otuđenja ulaganja u investicijske nekretnine		276			0	
1.5.	Neto smanjenja vrijednosti ulaganja u investicijske nekretnine koja se vode po fer vrijednosti		277			0	
1.6.	Neto gubici od umanjenja vrijednosti investicijskih nekretnina		278			0	
1.7.	Neto gubici od otuđenja nematerijalne imovine		279			10.460	
1.8.	Neto gubici od umanjenja vrijednosti nematerijalne imovine		280			0	

Redni broj	Pozicija	Bilješka	Oznaka za AOP	Od 01.01. do 31.12. tekuće godine	Ogova. do 31.12. prethodne godine
1	2	3	4	5	6
1.9.	Neto gubici od prestanka priznavanja imovine s pravom korištenja		281	0	0
1.10.	Neto gubici od otuđenja biološke imovine		282	0	0
1.11.	Neto smanjenja vrijednosti biološke imovine koja se vodi po fer vrijednosti		283	0	0
1.12.	Neto gubici od umanjenja vrijednosti biološke imovine		284	0	0
1.13.	Neto gubici od dugoročne imovine namijenjene prodaji		285	0	0
1.14.	Ostali neto gubici od umanjenja vrijednosti dugoročne nefinancijske imovine		286	0	0
2.	Gubici od financijske imovine (288 do 297)		287	25.126	3.807
2.1.	Neto kreditni gubici od financijske imovine po amortizovanom trošku		288	25.126	3.807
2.2.	Neto kreditni gubici od financijske imovine po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat		289	0	0
2.3.	Neto gubici od prestanka priznavanja financijske imovine po amortizovanom trošku		290	0	0
2.4.	Neto gubici od modifikacija financijske imovine po amortizovanom trošku koje nisu rezultirale prestankom priznavanja		291	0	0
2.5.	Neto gubici od otuđenja financijske imovine po amortizovanom trošku		292	0	0
2.6.	Neto smanjenja vrijednosti financijske imovine po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		293	0	0
2.7.	Neto gubici od otuđenja financijske imovine po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		294	0	0
2.8.	Neto gubici od otuđenja financijske imovine po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat		295	0	0
2.9.	Neto gubici od reklasifikacija financijske imovine između poslovnih modela		296	0	0
2.10.	Ostali neto gubici od financijske imovine		297	0	0
3.	Troškovi rezervisanja, neto		298	0	0
4.	Neto gubici od trgovanja derivatima		299	0	0
5.	Rashodi od prodaje materijala, neto		300	0	0
6.	Manjkovi i ostala negativna usklađenja zaliha		301	0	0
7.	Udio u gubitku pridruženog društva i zajedničkog poduhvata primjenom metode udjela		302	0	0
8.	Umanjenje vrijednosti goodwill-a		303	0	0
9.	Financijski rashodi (305 do 307)		304	78.694	4.364
9.1.	Rashodi od kamata		305	144	0
9.2.	Neto negativne kursne razlike		306	0	0
9.3.	Ostali financijski rashodi		307	78.550	4.364
10.	Ostali rashodi i gubici		308	54.704	0
F.	Ukupno rashodi (253+271)		309	8.807.743	7.085.890
G.	Dobit iz redovnog poslovanja prije oporezivanja (252-309)		310	93.628	0
H.	Gubitak iz redovnog poslovanja prije oporezivanja (309-252)		311	0	575.164
I.	Porez na dobit (313+314)		312	0	0
1.	Tekući porez na dobit		313	0	0
2.	Odgodeni porez na dobit (315-316+317-318)		314	0	0
2.1.	Efekat smanjenja odgođene porezne imovine		315	0	0

Redni broj	Pozicija	Bilješka	Oznaka za AOP	Od 01.01. do 31.12. tekuće godine	Od 01.01. do 31.12. prethodne godine
1	2	3	4	5	6
2.2.	Efekat povećanja odgođene porezne imovine		316	0	0
2.3.	Efekat povećanja odgođenih poreznih obaveza		317	0	0
2.4.	Efekat smanjenja odgođenih poreznih obaveza		318	0	0
J.	Dobit iz redovnog poslovanja (310-312)		319	93.628	0
K.	Gubitak iz redovnog poslovanja (311+312)		320	0	575.164
L.	Dobit ili gubitak od obustavljenog poslovanja		321	0	0
M.	Dobit (319+321)		322	93.628	0
N.	Gubitak (320-321)		323	0	575.164
O.	IZVJEŠTAJ O OSTALOM UKUPNOM REZULTATU				
1.	Ostali ukupni rezultat (325+331)		324	0	0
1.1.	Stavke koje mogu biti reklasifikovane u bilans uspjeha (326+327+328+329-330)		325	0	0
1.1.1.	Povećanje/(smanjenje) fer vrijednosti dužničkih instrumenata po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat		326	0	0
1.2.	Efekt proistekli iz transakcija zaštite ("hedging")		327	0	0
1.3.	Udio u ostalom ukupnom rezultatu pridruženog društva i zajedničkog poduhvata primjenom metode udjela		328	0	0
1.4.	Ostale stavke koje mogu biti reklasifikovane u bilans uspjeha		329	0	0
1.5.	Porez na dobit koji se odnosi na ove stavke		330	0	0
2.	Stavke koje neće biti reklasifikovane u bilans uspjeha (332+333+334+335+336+337-338)		331	0	0
2.1.	Revalorizacija zemljišta i građevina		332	0	0
2.2.	Povećanje/(smanjenje) fer vrijednosti instrumenata kapitala po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat		333	0	0
2.3.	Aktuarski dobiti/(gubici) od planova definiranih primanja		334	0	0
2.4.	Dobici ili gubici po osnovu preračunavanja finansijskih izvještaja inostranog poslovanja		335	0	0
2.5.	Udio u ostalom ukupnom rezultatu pridruženog društva i zajedničkog poduhvata primjenom metode udjela		336	0	0
2.6.	Ostale stavke koje neće biti reklasifikovane u bilans uspjeha		337	0	0
2.7.	Porez na dobit koji se odnosi na ove stavke		338	0	0
P.	UKUPNI REZULTAT (322-323+324)		339	93.628	-575.164
	Zarada po dionici				
	a) Osnovna zarada po dionici		340	0	0
	b) Razrijeđena zarada po dionici		341	0	0
	Dobit/(gubitak) koja pripada:				
	a) Vlasnicima matičnog društva		342	93.628	-575.164
	b) Vlasnicima manjinskih interesa		343		
	Ukupni rezultat koji pripada:				
	a) Vlasnicima matičnog društva		344	93.628	-575.164
	b) Vlasnicima manjinskih interesa		345		

Tešanj, 22.02.2023.

Mjesto i datum

Kontrolni broj: 1159333223

AJKUNIĆ (HASAN) INDIRA

Certificirani računovoda

CR-5544/5




Rizo Fejzić

Direktor

str. 5 od 5

130 0003
Identifikacioni broj za direktne poreze
218040880003
Identifikacioni broj za indirektne poreze

23.44
Šifra djelatnosti po KDEIH 2010
090
Šifra opštine



Proizvodnja ostalih tehničkih proizvoda od keramike
Djelatnost
UniCredit Bank d.d. Mostar
Naziv banke
3385502200357788
Broj računa

IZVJEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE
(IZVJEŠTAJ O GOTOVINSKIM TOKOVIMA)
(Indirektna metoda)
za period od 01.01.2022. do 31.12.2022. godine

- u KM -

Redni broj	Pozicija	Bilješka	Oznaka (+)/(-)	Oznaka za AOP	Od 01.01. do 31.12. tekuće godine	Od 01.01. do 31.12. prethodne godine
1	2	3	4	5	6	7
1.	GOTOVINSKI TOKOVI IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI					
1.1.	Dobit/(gubitak) prije oporezivanja		(+)(-)	501	93.628	575.164
1.2.	Usklađenja:					
1.2.1.	Amortizacija		(+)	502	427.190	427.626
1.2.2.	(Dobit)/gubitak od otuđenja nekretnina, postrojenja i opreme, neto		(+)(-)	503	0	10.460
1.2.3.	(Dobit)/gubitak od otuđenja ulaganja u investicijske nekretnine, neto		(+)(-)	504	0	0
1.2.4.	(Dobit)/gubitak od otuđenja nematerijalne imovine, neto		(+)(-)	505	3.720	0
1.2.5.	(Dobit)/gubitak od dugoročne imovine namijenjene prodaji, neto		(+)(-)	506	0	0
1.2.6.	Umanjenje vrijednosti nekretnina, postrojenja i opreme		(+)	507	0	0
1.2.7.	Umanjenje vrijednosti investicijskih nekretnina		(+)	508	0	0
1.2.8.	Umanjenje vrijednosti nematerijalne imovine		(+)	509	0	0
1.2.9.	Efekt promjene fer vrijednosti ulaganja u investicijske nekretnine, neto		(+)(-)	510	0	0
1.2.10.	Efekt promjene fer vrijednosti biološke imovine, neto		(+)(-)	511	0	0
1.2.11.	Efekt promjene vrijednosti instrumenata kapitala po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		(+)(-)	512	0	0
1.2.12.	(Dobit)/gubitak od prodaje dužničkih instrumenata po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat, neto		(+)(-)	513	0	0



Redni broj	Pozicija	Bilješka	Oznaka (+)/(-)	Oznaka za AOP	Od 01.01. do 31.12. tekuće godine	Od 01.01. do 31.12. prethodne godine
1	2	3	4	5	6	7
1.2.13.	(Otpuštanje)/Ispravka vrijednosti za gubitke od dužničkih instrumenata po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat, neto		(+)(-)	514	0	0
1.2.14.	(Otpuštanje)/Ispravka vrijednosti za gubitke od potraživanja od kupaca, neto		(+)(-)	515	0	0
1.2.15.	(Otpuštanje)/Ispravka vrijednosti za gubitke od ugovorne imovine, neto		(+)(-)	516	0	0
1.2.16.	(Otpuštanje)/Ispravka vrijednosti za gubitke od ostale finansijske imovine po amortizovanom trošku, neto		(+)(-)	517	0	0
1.2.17.	Viškovi, manjkovi, otpisi i prilagođavanje vrijednosti zaliha, neto		(+)(-)	518	-594	0
1.2.18.	Otpisane obaveze		(-)	519	0	0
1.2.19.	(Otpuštanje)/dodatno priznata rezervisanja, neto		(+)(-)	520	0	0
1.2.20.	Udio u rezultatu pridruženog društva i zajedničkog poduhvata		(+)(-)	521	0	0
1.2.21.	Umanjenje vrijednosti goodwill-a		(+)	522	0	0
1.2.22.	Priliv od dividendi priznat u bilansu uspjeha		(-)	523	0	0
1.2.23.	Priliv od kamata i finansijskog najma priznati u bilansu uspjeha		(-)	524	-9.629	0
1.2.24.	Finansijski rashodi priznati u bilansu uspjeha		(+)	525	78.694	0
1.3.	Promjene u obrtnom kapitalu					2.160.695
1.3.1.	Smanjenje/(povećanje) zaliha		(+)(-)	526	-310.339	222.933
1.3.2.	Smanjenje/(povećanje) potraživanja od kupaca		(+)(-)	527	247.529	317.588
1.3.3.	Smanjenje/(povećanje) ostale imovine i potraživanja		(+)(-)	528	-124.161	533
1.3.4.	Smanjenje/(povećanje) ugovorne imovine		(+)(-)	529	0	240.719
1.3.5.	Povećanje/(smanjenje) obaveza prema dobavljačima		(+)(-)	530	-371.904	-5.610.436
1.3.6.	Povećanje/(smanjenje) ostalih obaveza		(+)(-)	531	-772.986	3.592
1.3.7.	Povećanje/(smanjenje) ugovornih obaveza		(-)	532	0	0
1.4.	Plaćeni porez na dobit		(-)	533	0	0
A.	Neto gotovinski tok koji je generisan/(korišten) u poslovnim aktivnostima (501 do 533)		(+)(-)	534	-490.530	-1.651.126
2.	GOTOVINSKI TOKOVI IZ ULAGAČKIH AKTIVNOSTI					
2.1.	Odlivi po osnovu kupovine nekretnina, postrojenja i opreme		(-)	535	0	0
2.2.	Prilivi po osnovu prodaje nekretnina, postrojenja i opreme		(+)	536	0	0
2.3.	Odlivi po osnovu kupovine investicijskih nekretnina		(-)	537	0	0
2.4.	Prilivi po osnovu prodaje investicijskih nekretnina		(+)	538	0	0
2.5.	Odlivi po osnovu kupovine nematerijalne imovine		(-)	539	0	0
2.6.	Prilivi po osnovu prodaje nematerijalne imovine		(+)	540	0	0
2.7.	Odlivi po osnovu kupovine biološke imovine		(-)	541	0	0
2.8.	Prilivi po osnovu prodaje biološke imovine		(+)	542	0	0
2.9.	Prilivi po osnovu prodaje dugoročne imovine namijenjene prodaji		(+)	543	0	0

redni broj	pozicija	Bilješka	oznaka (+)/(-)	oznaka za AOP	Od 01.01. do 31.12. tekuće godine	God. 01.10.2012. prethodne godine
1	2	3	4	5	6	7
2.10.	Ulaganja u finansijsku imovinu po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat		(-)	544	0	0
2.11.	Prilivi od finansijske imovine po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat		(+)	545	0	0
2.12.	Ulaganja u finansijsku imovinu po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		(-)	546	0	0
2.13.	Prilivi od finansijske imovine po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		(+)	547	0	0
2.14.	Ulaganja u ostalu finansijsku imovinu po amortizovanom trošku		(-)	548	0	0
2.15.	Prilivi od ostale finansijske imovine po amortizovanom trošku		(+)	549	0	0
2.16.	Primljena kamata i prihod od finansijskog najma		(+)	550	13.474	0
2.17.	Naplaćena potraživanja od finansijskog najma		(+)	551	0	0
2.18.	Naplaćena potraživanja od finansijskog podnajma		(+)	552	0	0
2.19.	Kupovina udjela u zavisnim društvima		(-)	553	0	0
2.20.	Prilivi od otuđenja udjela u zavisnim društvima		(+)	554	0	0
2.21.	Kupovina udjela u pridruženim društvima		(-)	555	0	0
2.22.	Prilivi od otuđenja udjela u pridruženim društvima		(+)	556	0	0
2.23.	Kupovina udjela u zajedničkim poduhvatima		(-)	557	0	0
2.24.	Prilivi od otuđenja udjela u zajedničkim poduhvatima		(+)	558	0	0
2.25.	Primljene dividende		(+)	559	0	0
2.26.	Prilivi po osnovu trgovanja derivatnim finansijskim instrumentima		(+)	560	0	0
2.27.	Odlivi po osnovu trgovanja derivatnim finansijskim instrumentima		(-)	561	0	0
2.28.	Ostali prilivi iz ulagačkih aktivnosti		(+)	562	0	0
2.29.	Ostali odlivi iz ulagačkih aktivnosti		(-)	563	0	0
B.	Neto gotovinski tok koji je generisan/(korišten) u ulagačkim aktivnostima (535 do 563)		(+)(-)	564	13.474	0
3.	GOTOVINSKI TOKOVI IZ FINANSIJSKIH AKTIVNOSTI					
3.1.	Prilivi od emisije dionica/uplaćeni vlasnički kapital		(+)	565	0	0
3.2.	Sticanje vlastitih dionica		(-)	566	0	0
3.3.	Prilivi od prodaje stečenih vlastitih dionica		(+)	567	0	0
3.4.	Isplaćene dividende		(-)	568	0	0
3.5.	Prilivi od uzetih kredita		(+)	569	1.244	0
3.6.	Otplata glavnice uzetih kredita		(-)	570	-684	0
3.7.	Otplata kamate po uzetim kreditima		(-)	571	0	0
3.8.	Otplata glavnice po najmovima		(-)	572	0	0
3.9.	Otplata kamate po najmovima		(-)	573	0	0
3.10.	Prilivi po osnovu izdatih dužničkih instrumenata		(+)	574	0	0
3.11.	Odlivi po osnovu otplate izdatih dužničkih instrumenata		(-)	575	0	0
3.12.	Ostali prilivi iz finansijskih aktivnosti		(+)	576	1.092	0
3.13.	Ostali odlivi iz finansijskih aktivnosti		(-)	577	0	0

Redni broj	Pozicija	Bilješka	Oznaka (+)/(-)	Oznaka za AOP	Od 01.01. do 31.12. tekuće godine	Od 01.01. do 31.12. prethodne godine
1	2	3	4	5	6	7
C.	Neto gotovinski tok koji je generisan/(korišten) u finansijskim aktivnostima (565 do 577)		(+)(-)	578	1.652	0
4.	NETO POVEĆANJE/(SMANJENJE) GOTOVINE I GOTOVINSKIH EKVIVALENATA (A+B+C)		(+)(-)	579	-475.404	-1.651.126
5.	GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI NA POČETKU PERIODA		(+)(-)	580	1.032.833	2.683.959
6.	EFEKTI PROMJENE DEVIZNIH KURSEVA GOTOVINE I GOTOVINSKIH EKVIVALENATA		(+)(-)	581	38.987	0
7.	GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI NA KRAJU PERIODA (4+5+6)		(+)(-)	582	596.416	1.032.833

Tešanj, 22.02.2023.

Mjesto i datum

AJKUNIĆ (HASAN) INDIRA
Certificirani računovođa

CR-4964/5

Broj licence

Rizo Fejzić
Direktor



Kontrolni broj: 1713945895

ENKER DD
Naziv pravnog lica

Tešanj, Poslovna zona Bukva 14
Sjedište i adresa pravnog lica

Proizvodnja ostalih tehničkih proizvoda od keramike
Djelatnost

UniCredit Bank d.d. Mostar
Naziv banke

3385502200357788
Broj računa

23.44
Šifra djelatnosti po KDBIH 2010

090
Šifra opštine

23-02-2023

FINANSIJSKO-FINANCIJSKO
INFORMATIČNA AGENCIJA
POSLOVNA JEDINICA ZENICA
ISPOSTAVA TEŠANJ

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA NA KAPITALU

od 01.01.2022. do 31.12.2022. godine

Tešanj
Mjesto

AJKUNIĆ (HASAN) INDIRA
Certificirani računovoda

CR-4964/5
Broj licence

062/929-190
Kontakt

22.02.2023.
Datum

Rizo Fejić
Direktor

Kontrolni broj: 1887116356554983

str. 1 od 2

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA NA KAPITALU
za period koji završava na dan 31.12.2022. godine

KAPITAL KOJI PRIPADA VLASNICIMA MATIČNOG DRUŠTVA														
VRSTA PROMJENE NA KAPITALU	Oznaka za AOP	Dionički kapital		Dionička premija	Rezerve	Revalorizacijske rezerve za nekretnosti, postrojenja i opremu	Revalorizacijske rezerve za finansijsku imovinu mjerenom po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat	Ostale revalorizacijske rezerve	Akumulirana neraspoređena dobit/ (nepokriveni gubitak)	UKUPNO (3+4+5+6+7+8+9)	KAPITAL KOJI PRIPADA VLASNICIMA MATIČNOG DRUŠTVA	UKUPNI KAPITAL (10+11)		
		Vlasnički udjeli	Ostali vlasnički kapital											
													1	2
1. Stanje na dan 31.12.2020. godine	901	20.081.794	0	37.241	0	0	0	0	-940.926	19.178.109				
2. Efekti retroaktivne primjene promjena računovodstvenih politika	902	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
3. Efekti retroaktivnog prepravljanja iznosa priznatih u skladu sa MRS 8	903	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
4. Ponovno iskazano stanje na dan 31.12.2020., odnosno 01.01.2021. (901+902+903)	904	20.081.794	0	37.241	0	0	0	0	-940.926	19.178.109				
5. Dobit/(gubitak) za period	905	0	0	0	0	0	0	0	-575.164	-575.164				
6. Ostali ukupni rezultat za period	906	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
7. Ukupni rezultat (905+906)	907	0	0	0	0	0	0	0	-575.164	-575.164				
8. Emisija dioničkog kapitala i drugi oblici povećanja vlasničkog kapitala	908	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
9. Sticanje vlastitih dionica i drugi oblici smanjenja vlasničkog kapitala	909	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
10. Objavljene dividende	910	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
11. Drugi oblici rasporeda dobiti i pokrivenje gubitka	911	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
12. Ostale promjene	912	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
13. Stanje na dan 31.12.2021. godine (904+907+908-909-910+911+912)	913	20.081.794	0	37.241	0	0	0	0	-1.516.090	18.602.945				
14. Efekti retroaktivne primjene promjena računovodstvenih politika	914	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
15. Efekti retroaktivnog prepravljanja iznosa priznatih u skladu sa MRS 8	915	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
16. Ponovno iskazano stanje na početku perioda 01.01.2021. godine (913+914+915)	916	20.081.794	0	37.241	0	0	0	0	-1.516.090	18.602.945				
17. Dobit/(gubitak) za godinu	917	0	0	0	0	0	0	0	93.628	93.628				
18. Ostali ukupni rezultat za godinu	918	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
19. Ukupni rezultat (917+918)	919	0	0	0	0	0	0	0	93.628	93.628				
20. Emisija dioničkog kapitala i drugi oblici povećanja vlasničkog kapitala	920	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
21. Sticanje vlastitih dionica i drugi oblici smanjenja vlasničkog kapitala	921	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
22. Objavljene dividende	922	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
23. Drugi oblici rasporeda dobiti i pokrivenje gubitka	923	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
24. Ostale promjene	924	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
25. Stanje na kraju perioda na dan 31.12.2022. godine (916+919+920-921-922+923+924)	925	20.081.794	0	37.241	0	0	0	0	-1.422.462	18.696.573				

Naziv pravnog lica

ENKER DD

Sjedište i adresa pravnog lica

Tešanj, Poslovna zona Bukva 14


Identifikacioni broj za direktne poreze

4218040880003

Broj protokola

Bilješke-12/2022

27-02-2023



Finansijsko-informalička agencija
Ložionička 3, 71000 Sarajevo

BILJEŠKE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE

za period od 01.01.2022. do 31.12.2022. godine

Certificirani računovoda

Indira Huskić

CR-4984/5



Dirktor:

Rizo Fejzić

Usvajene računovodstvene politike

Odgovorno lice svojim potpisom i pečatom pravnog lica potvrđuje da su podaci u elektronskoj i pisanoj formi vjerodostojni i istovjetni.

Svi finansijski izvještaji ENKER DD Tešanj za obračunski period 01.01.2022 - 31.12.2022. godine u potpunosti su urađeni u skladu sa Zakonom o računovodstvu i primjenom kompletnih MRS i MSF - Međunarodnih računovodstvenih standarda i Međunarodnih standarda finansijskog izvještavanja.

Finansijski izvještaji Društva sačinjeni su po načelu istorijskog troška. Računovodstvene politike dosljedno su primjenjivane u svim periodima predstavljenim u ovim finansijskim izvještajima i u skladu su s računovodstvenim politikama korištenim u prethodnoj godini.

Prihodi od pruženih usluga priznaju se u bilansu uspjeha po stepenu dovršenosti. Stepenu dovršenosti mjeri se kao odnos troškova nastalih do datuma bilansa i planiranih ukupnih troškova iz ugovora.

Prihodi od prodaje iz ostalih aktivnosti priznaju se u bilansu uspjeha, isključujući PDV, u trenutku isporuke proizvoda kupcu, ispostavljenom je faktura, koju kupac nije osporio.

Iznos prihoda se može pouzdano izmjeriti na osnovu fakture, ugovora ili naplaćenog iznosa. Postoji vjerovatnoća, odnosno potpuna izvjesnost da će ekonomske koristi vezane za transakciju prijeticati u Društvo.

Prihodi od prodaje ulaganja (stalnih sredstava) utvrđeni su kao razlika između postignute prodajne cijene ulaganja i knjigovodstvene vrijednosti ulaganja (stalnog sredstva).

Prihodi od kamata su priznati na osnovu naplaćenog prihoda koji se odnosi na kamate.

Rashodi su priznati u bilansu uspjeha na osnovu direktne povezanosti između nastalih troškova i specifičnih stavki prihoda, po principu sučeljavanja prihoda i rashoda. Na primjer, sve vrste troškova, odnosno rashoda, koji čine troškove nabavke prodane robe (nabavna vrijednost prodane robe), priznati su istodobno kao i prihodi od prodaje te robe.

Priznavanje rashoda vršeno je istodobno i sa priznavanjem povećanja obaveza ili smanjenja sredstava, bez obzira da li su plaćene ili ne. Prema tome, svi rashodi koji su nastali i koji se odnose na obračunski period, priznati su u bilansu uspjeha, bez obzira da li se istovremeno radi i o odlivu gotovine ili ekvivalenta gotovine ili ne. Kamate pozajmljenih sredstava su priznate u iznosu koji se odnosi na iznos uplaćenih sredstava po osnovu kamata.

Nematerijalna imovina se početno vodi po trošku ulaganja, te naknadno po trošku ulaganja umanjenom za akumuliranu amortizaciju i gubitke od umanjenja vrijednosti. Amortizacija se obračunava linearnom metodom tokom procijenjenog korisnog vijeka trajanja nematerijalne imovine.

Materijalna imovina (nekretnosti, postrojenja i oprema) iskazana je po nabavnoj vrijednosti umanjenoj za akumuliranu amortizaciju i umanjenja vrijednosti. Amortizacija se obračunava linearnom metodom tokom procijenjenog korisnog vijeka trajanja.

Nabavna vrijednost / cijena koštanja zaliha obuhvata sve troškove nabave, troškove proizvodnje i druge troškove koji su nastali u procesu dovođenja zaliha na sadašnju lokaciju i u sadašnje stanje.

Zalihe sirovina i materijale, rezervnih dijelova, sitnog inventara, ambalaže i auto-guma vrednuju se po trošku (nabavnoj vrijednosti).

Zalihe gotovih proizvoda u skladištu vrednuju se po cijeni koštanja.

Zalihe trgovačke robe u veleprodaji vrednuju se po nabavnoj vrijednosti.

Zalihe gotovih proizvoda i trgovačke robe u maloprodaji vrednuju se po prodanoj vrijednosti (bruto vrijednost), a trošak i neto vrijednost u bilansu stanja ovih zaliha određuje se smanjenjem prodajne vrijednosti za odgovarajući postotak poreza i postotak bruto marže.

Iznos i priroda pojedinih stavki prihoda ili rashoda izuzetne veličine ili pojave

PRIHODI

-Ostvareni ukupan prihod u periodu 01.01.2022. do 31.12.2022. godine, iznosi 8.901.371 KM, što je u odnosu na isti period prethodne godine, POVEĆANJE za 2.390.645 KM ili 0,4 %.

U obračunskom periodu 2022. godine, POSLOVNI PRIHODI iznose 8.493.103 KM, što je 95,4% ukupnog prihoda.

U odnosu na isti period prethodne godine, ovi prihodi imaju POVEĆANJE za 2.281.184 KM ili 36,7 %.

P1 -U obračunskom periodu 2022. godine, najveći prihodi su : Prihodi od prodaje gotovih proizvoda na inostranom tržištu (AOP 212), u iznosu od 7.767.410 KM, što je 87,3% ukupnog prihoda.

U odnosu na isti period prethodne godine, ovaj prihod ima POVEĆANJE za 1.937.488 KM ili 33,2 %.

Nema dodatnih objavljivanja - -

P2. -Na drugom mjestu po veličini su : Prihodi od prodaje gotovih proizvoda na domaćem tržištu (AOP 208), u iznosu od 573.034 KM, što je 6,4% ukupnog prihoda.

U odnosu na isti period prethodne godine, ovaj prihod ima POVEĆANJE za 288.158 KM ili 101,2 %.

Nema dodatnih objavljivanja - -

Odgovorno lice svojim potpisom i pečatom pravnog lica potvrđuje da su podaci u elektronskoj i pisanoj formi vjerodostojni i istovjetni.

P3. -Na trećem mjestu po veličini su : Ostali prihodi i dobici (AOP 251), od 346.129 KM, što je 3,9% ukupnog prihoda.
U odnosu na isti period prethodne godine, ovaj prihod ima POVEĆANJE za 101.977 KM ili 41,8 %.

P4. -Na četvrtom mjestu su : Prihodi od pruženih usluga na domaćem tržištu (AOP 209), od 144.901 KM, što je 1,6% ukupnog prihoda.
U odnosu na isti period prethodne godine, ovaj prihod ima POVEĆANJE za 72.866 KM ili 101,2 %.

RASHODI

Ostvareni ukupni rashodi u obračunskom periodu 2022. godine, iznose: 8.807.743 KM, što je u odnosu na isti period prethodne godine, POVEĆANJE za 570.619 KM ili 6,9 %.

U obračunskom periodu 2022. godine, POSLOVNI RASHODI iznose 8.645.499 KM, što je 98,2% ukupnih rashoda.
U odnosu na isti period prethodne godine, ovi rashodi imaju POVEĆANJE za 427.008 KM ili 5,2 %.

R1 -U obračunskom periodu 2022. godine, najveći rashodi su - Troškovi plaća i ostalih ličnih primanja (AOP 258), u iznosu od 4.356.151 KM, što je 49,5% ukupnih rashoda.

U odnosu na isti period prethodne godine, ovaj rashod ima SMANJENJE za 45.962 KM ili 1 %.

Nema dodatnih objavljivanja - MRS 1 - Prezentacija finansijskih izvještaja

R2 -Na drugom mjestu po veličini : Troškovi sirovina i materijala (AOP 256), u iznosu od: 1.946.088 KM, što je 22,1% ukupnih rashoda.

U odnosu na isti period prethodne godine, ovaj rashod ima SMANJENJE za 128.707 KM ili 6,2 %.

R3 -Dok su na trećem mjestu po veličini su : Troškovi energije i goriva (AOP 257), od: 889.925 KM, što je 10,1% ukupnih rashoda.

U odnosu na isti period prethodne godine, ovaj rashod ima POVEĆANJE za 35.820 KM ili 4,2 %.

R4 -Dalje slijede : Troškovi primljenih usluga (AOP 269), od: 467.866 KM, što je 5,3% ukupnih rashoda.

U odnosu na isti period prethodne godine, ovaj rashod ima POVEĆANJE za 132.882 KM ili 39,7 %.

R5 -Promjene u zalihama gotovih proizvoda, poluproizvoda i proizvodnje u toku, neto (+) / (-) (AOP 255), od: 434.081 KM, su 4,9% ukupnih rashoda.

T6 - Amortizacija (AOP 262), od: 427.190 KM, su 4,9% ukupnih rashoda.

U odnosu na isti period prethodne godine, ovaj rashod ima SMANJENJE za 426 KM ili 0,1 %.

Iznos i priroda pojedinih stavki bilansa stanja izuzetne veličine ili pojave

DUGOROČNA IMOVINA

Nabavna vrijednost dugoročne imovine na dan 31.12.2022. godine, iznosi: 9.628.243 KM, ispravka vrijednosti je: 1.718.444 KM, što znači da je ova imovina amortizovana (olpisana) sa 17,8%, odnosno NETO sadašnja vrijednost iznosi: 7.909.799 KM.

Amortizacija za obračunski period 2022. godine iznosi: 427.190 KM.

A1. -Najveća NETO sadašnja vrijednost dugoročne imovine je na: Građevinski objekti (AOP 004) od 4.997.480 KM, što je 63,3% ukupne dugoročne imovine.

U odnosu na stanje početkom godine, ova sredstva imaju SMANJENJE, za 169.382 KM ili 63,3 %.

Nema dodatnih objavljivanja

KRA TKOROČNA (OBRTNA) IMOVINA

Tekuća (obrtna) sredstva na dan 31.12.2022. godine, iznose: 10.955.034 KM, što je u odnosu na stanje 01.01.2022. godine, SMANJENJE, za 339.478 KM ili 3%. Prosječno korištena tekuća sredstva iznose 11.124.773 KM, imaju koeficijent obrtaja 0 i vrijeme vezivanja od 0 dana.

Nema dodatnih objavljivanja

Zalihe

-Ukupne zalihe na dan 31.12.2022. godine iznose: 10.076.528 KM, što je u odnosu na stanje početkom godine POVEĆANJE, za 310.339 KM ili 3,2 %, imaju koeficijent obrtaja 0 i vrijeme vezivanja od 0 dana.

Najveće zalihe su na poziciji: Sirovine, materijal, rezervni dijelovi i sitan inventar (AOP 038), u iznosu od: 6.373.097 KM, imaju koeficijent obrtaja 0 i vrijeme vezivanja od 0 dana.

U odnosu na stanje početkom godine, ove zalihe imaju POVEĆANJE, za 1.141.248 KM ili 21,8 %.

Odgovorno lice svojim potpisom i pečatom pravnog lica potvrđuje da su podaci u elektronskoj i pisanoj formi vjerodostojni i istovjetni.

Nema dodatnih objavljivanja

Kratkoročna potraživanja i plasmani

-Kratkoročna potraživanja i plasmani na dan 31.12.2022. godine iznose: 878.506 KM, što je u odnosu na stanje početkom godine SMANJENJE, za 649.817 KM ili 42,5 %, imaju koeficijent obrtaja 0 i vrijeme vezivanja od 0 dana.

Najveća potraživanja i plasmani su na poziciji: Kupci u inostranstvu (AOP 048), u iznosu od: 524.053 KM, imaju koeficijent obrtaja 0 i vrijeme vezivanja od 0 dana.

U odnosu na stanje početkom godine, ova potraživanja imaju SMANJENJE, za 232.409 KM ili 30,7 %.

Nema dodatnih objavljivanja

KAPITAL

Ukupni kapital društva (vlastita sredstva) na dan 31.12.2022. godine, iznosi: 18.696.573 KM, što je u odnosu na stanje početkom godine, SMANJENJE za 1.056.701 KM ili 5,3 %.

Na dan 31.12.2022. godine, društvo je kapitalom (vlastitim sredstvima) finansiralo 96,1% raspoložive aktive.

Poželjno je da ovaj pokazatelj nije manji od 50%.

Vlasnički kapital evidentiran na AOP 102 iznosi: 20.081.794 KM

Najveća stavka u kapitalu nalazi se na poziciji: Dionički kapital (AOP 102), u iznosu od: 20.081.794 KM

U odnosu na stanje početkom godine, ova pozicija ima POVEĆANJE, za KM ili 0 %.

Druga po veličini stavka u kapitalu nalazi se na poziciji: Dobit tekućeg perioda (AOP 117), u iznosu od: 93.628 KM.

OBAVEZE (ZADUŽENOST)

Obaveze društva (zaduženost) na dan 31.12.2022. godine, iznose: 764.676 KM, što je u odnosu na stanje početkom godine SMANJENJE za 517.965 KM ili 40,4 %.

Na dan 31.12.2022. godine, društvo je obavezama (tuđim sredstvima) finansiralo 3,9% raspoložive aktive.

Poželjno je da ovaj pokazatelj nije veći od 50%.

-Najviše obaveze evidentirane su na poziciji: Kratkoročne ostale obaveze, uključujući i razgraničenja (AOP 147), u iznosu od: 667.233 KM.

U odnosu na stanje početkom godine, ove obaveze imaju SMANJENJE, za 151.361 KM ili 18,5 %.

-Na drugom mjestu po veličini su obaveze iskazane na poziciji: Obaveze prema dobavljačima (AOP 136), u iznosu od: 82.870 KM, U odnosu na stanje početkom godine, ove obaveze imaju SMANJENJE, za 371.904 KM ili 81,8 %.

-Na trećem mjestu su obaveze evidentirane na poziciji: Dugoročni odgođeni prihod (AOP 130), od: 7.800 KMa. U odnosu na stanje početkom godine, ove obaveze imaju SMANJENJE, za 1.200 KM ili 13,3 %.

-Zatim slijedi: Kratkoročne odgođeni prihod (AOP 144), od: 6.000 KM.

Prosječan broj zaposlenih

Prosječan broj zaposlenih u periodu 01.01.2022. do 31.12.2022. godini, na bazi sati rada je 216, a u istom periodu prošle godine bilo je 223 zaposlenih.

Sumnjiva i sporna potraživanja

-Na dan 31.12.2022. godine nije bilo sumljivih i spornih kratkoročnih potraživanja.

Ukupan iznos svih finansijskih obaveza, garancija ili nepredviđenih izdataka koji nisu uključeni u Bilans stanja
Nema finansijskih obaveza, garancija ili nepredviđenih izdataka koji nisu uključeni u Bilans stanja.

Odgovorno lice svojim potpisom i pečatom pravnog lica potvrđuje da su podaci u elektronskoj i pisanoj formi vjerodostojni i istovjetni.

Iznosi obaveza koje dospijevaju nakon više od pet godina
Nema obaveza koje dospijevaju nakon više od pet godina.

Ukupna dugovanja pravnog lica pokrivena instrumentima osiguranja
Nema dugovanja pravnog lica pokrivena instrumentima osiguranja.

Avansi i odobreni krediti članovima uprave i nadzornih tijela
Nema avansa i odobrenih kredita članovima uprave i nadzornih tijela.

Informacija o evidenciji dugotrajne imovine po fer vrijednosti, odnosno revalorizacionim iznosima
Nema dugotrajne imovine po fer vrijednosti, odnosno revalorizacionim iznosima.

Informacije o otkupu vlastitih dionica
Nema otkupa vlastitih dionica.

Razlici za odstupanja od opštih načela finansijskog izveštavanja
Nema odstupanja od opštih načela finansijskog izveštavanja.

23-01-2013

ID broj: 4218040880003

Registracija: Općinski sud u Zenici, MBS: 43-02-0002-11

Osnovano 1974, godine

Osnovano 1974. godine
Transakcijski račun kod UniCredit banke: 338-550-22003577-88

Telefon: 032 / 650 189, <http://www.enker.ba/>

Uprava: Fejzić Rizo, Ferizbegović Edhem, Skula Zijad, Galijašević Enes, Aličić Edah.
Školar: Školar Harizudin, Subašić Husein

Nazorni odbor: Aličić Adnan, Škapur Hajrudin, Subašić Husein

Djelatnost: 23.44 – Proizvodnja ostalih tehničkih proizvoda od keramike

Tešanj, 20.02.2023. godine

2. godinu

U smislu odredbi čl. 42. i 43. Zakona o računovodstvu i reviziji u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj: 15/21), navodimo sljedeće podatke koji upotpunjuju objektivni prikaz finansijskog položaja i poslovanja pravnog lica: „ENKER“ Tvornica svjeđica i industrijske keramike d.d. Tešanj, 74260 Tešanj – Bosna i Hercegovina.

- 1) Značajni postbilansni događaji nastali u periodu od 31.12.2022. godine do datuma predaje finansijskih izvještaja za 2022. godinu.

U smislu **MRS-a 10 - Događaji nakon datuma bilansa** u periodu od 31. 12. 2022. godine do datuma predaje (usvajanja) finansijskih izvještaja za 2022. godinu nije bilo značajnih postbilansnih događaja koji bi uticali na izmjene pojedinih elemenata finansijskih izvještaja u skladu sa MRS 10 – Događaji nakon datuma bilansa.

- 2) Procjena očekivanog budućeg razvoja.

Budući razvoj Društva obzirom na izvoznu orijentaciju, ovisi od stanja i razvoja svjetske privrede. Društvo je usljed svjetske ekonomske krize značajno smanjilo ekonomske aktivnosti, te je u prehodnom periodu došlo do promjene djelatnosti, u smislu da je sporedna djelatnost postala osnovna djelatnost.

U 2022. godini privredne aktivnosti su se povećale, te je došlo do znatnog rasta prihoda od prodaje u odnosu na ranije periode. I dalje su izraženi problemi kod avansnih uplata s obzirom na probleme sa određenim tržištima, sa kojim moramo obezbjediti neki od instrumenata obezbjeđenja plaćanja. U narednom periodu cilj je povećati obim prodaje uz usporen rast ukupnih rashoda, kako bi Društvo nastavilo pozitivno poslovati.

- 3) Najvažnije aktivnosti u vezi sa istraživanjem i razvojem.

U smislu **MRS-a 38 - Nematerijalna sredstva** u 2022. godini se nastavljaju aktivnosti na programu svjećica za motore sa unutrašnjim sagorijevanjem. Najvažnije aktivnosti vode se na istraživanju i razvoju novih prahova za zaptivanje središnjaka svijeće kao i tehnologije zavarivanja komponenti, a prema zahtjevima tržišta. Također, nastavljaju se ispitivanja novog rezistorskog praha.

Na programu industrijske keramike, radi se na uvođenju kvalitetnijih materijala za izradu keramičkih pozicija, sa posebnim akcentom na materijale koji su otporniji na habanje i čiji je vijek produžen u odnosu na dosadašnje. Pri ovome se posebno vodi računa i o tehnolozičnosti obrade istih materijala u različitim stanjima (sirovom – sinterovanom) i zahtjevima tržišta. Takodjer u 2022. godini je nastavljen trend nove šifre djelatnosti u proizvodnji industrijske keramike koja je postala dominantna.

4) Informacije o otkupu vlastitih dionica.

U periodu od 31.12.2022. godine do datuma predaje (usvajanja) finansijskih izvještaja za 2022. godinu nije bilo sticanja vlastitih dionica, te nema istih u portfelju Društva.

5) Informacije o poslovnim segmentima.

Društvo nema posebnih poslovnih segmenata u smislu MRS-a 14.

6) Korišteni finansijski instrumenti od značaja za procjenu finansijskog položaja i uspješnosti poslovanja.

Društvo u proteklom razdoblju nije koristilo finansijske instrumente koji bi bili značajni za procjenu finansijskog položaja i uspješnosti poslovanja.

7) Ciljevi i politike u vezi sa sa upravljanjem finansijskim rizicima, zajedno sa politikama zaštite od rizika za svaku planiranu transakciju za koju je neophodna zaštita.

Potencijalni rizik u poslovanju Društva sastoji se od činjenice da Društvo posluje u različitim državama, sa različitim valutama kao zakonskim sredstvom plaćanja.

Upravljanje rizicima koje Društvo preuzima u poslovnim aktivnostima se provodi kroz sistem politika, programa, procedura rada i utvrđenih limita.

Cilj Društva je da u novonastalim okolnostima globalne ekonomije koja se jako odrazila na automobilsku industriju, poslovati isključivo sa provjerenim partnerima, kako kupcima tako i dobavljačima, a svi novi kupci koji nisu provjereni zaštita se obezbjeđuje kroz avansne uplate ili nekim od instrumenata zaštite od plaćanja (l/c, garancije). Na taj način će se osigurati stabilnost i sigurnost u pogledu prihoda i rashoda. I pored utjecaja globalne ekonomije, a koja je proizvela pojačanu dužničku krizu nemoguće je eliminirati 100% faktor rizika.

8) Izloženost cjenovnom, kreditnom, tržišnom, valutnom riziku likvidnosti i drugim rizicima prisutnim u poslovanju pravnog lica.

Poslovne aktivnosti društva izložene su različitim tipovima finansijskih rizika uključujući efekte promjena tržišnih cijena, promjena kurseva inostranih valuta, neizvjesnost izazvana pandemijom Covid-19 ...

Dugoročne i kratkoročne obaveze Društva vezane su prvenstveno za kurs EUR-a, dok su u manjem značaju vezane za promjene kursa dolara.

Negativan uticaj fiksnog odnosa kursa EUR i KM takodje ima značajan uticaj na Društvo, obzirom na pretežno izvoznu orijentaciju, Društvo trpi značajne finansijske gubitke zbog potcijenjenog kursa, a s druge strane umanjuje konkurentsku sposobnost iz razloga što je naša roba skuplja u odnosu konkurenciju po osnovu nižeg kursa, te domaću proizvodnju destimuliše.

Proces upravljanja likvidnošću obuhvaća i održavanje pokazatelja likvidnosti, bez kreditnih zaduženja Društva.

9) Mjere preduzete na zaštiti životne sredine.

Društvo posjeduje certifikat ISO 9001:2008, Sistemi upravljanja kvalitetom, a u toku 2022. Godine se nastavilo uvođenje procedura (ISO 9001:2015) – Zahtjevi koji definiše: pravila, procedure i uputstva, što znači da su i Uprava i zaposlenici upoznati sa problematikom onečišćenja okoline, provedene su edukacije u smislu pravilnog zbrinjavanja otpada, ali i ponašanja prema okolini, svođenjem na minimum štete od proizvodne aktivnosti.

U 2020. godini je zaključen ugovor sa JP Toplana za grijanje, a u proizvodnom pogonu se koriste plin propan butan i električna energija. U pogonu (na mjestima gdje se stvara otpad) vrši se privremeno skladištenje u označene spremnike i mjesta koja kasnije (povremeno po potrebi) odvoze ovlašteni skupljači.

Društvo je uključeno u sistem zbrinjavanja ambalaže i ambalažnog otpada prema važećim propisima.

Društvo posjeduje vodoprivrednu dozvolu, a u toku 2018. Godine je produžena okolinska dozvola za narednih 5 godina, realizovan je projekat sakupljanja, odvođenja i pročišćavanja tehnoloških otpadnih voda, Plan upravljanja otpadom i Plan aktivnosti sa mjerama za postupno smanjenje emisija i redovno podnosi propisane izvještaje nadležnim institucijama.

U Društvu je izvršeno smanjenje, svedeno u dozvoljene granice emisije dimnih polutanata i prašine (čvrstih čestica) u okolinu.

10) Prikaz primjenjenih pravila korporativnog upravljanja



Rizo Fežić.

Direktor

PRIKAZ PRIMJENJENIH PRAVILA KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA

"ENKER" d.d. Tvornica svječića i industrijske keramike Tešanj

